



# SLUŽBENE NOVINE GRADA GORAŽDA

Godina XVII	10. 1. 2024. godine	Broj 1
-------------	---------------------	--------

## 1

Na osnovu člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH" br. 66/13 i 100/13), člana 4. stav 1. tačka c) Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspologanje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (Službene novine F BiH broj:17/14), člana 17. i 88. Statuta Grada Goražda ("Službene novine Grada Goražda broj: 5/18), a po zahtjevu Dževada Hodžića iz Goražda, Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset trećoj redovnoj sjednici održanoj dana 29. 11. 2023. godine, **d o n o s i**:

### **O D L U K U** **o prodaji nekretnine neposrednom** **pogodbom Dževadu Hodžiću radi oblikovanja** **građevinske čestice**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom odobrava se prodaja, neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, kupcu Dževadu /Salko/ Hodžiću iz Goražda, nekretnine označene kao:

- k. č. 3684/1 zv. "Pruga", po kulturi Oranica / Njiva 3. klase u površini od 341 m<sup>2</sup>, koja je upisana u posjedovni list broj 345 KO Goražde I, na ime Grad Goražde sa 1/1 dijela i zemljišnoknjižni uložak broj: 8668 KO Goražde I, na ime Grad Goražde sa 1/1 dijela, oblika i veličine prema skici snimanja lica mjesta vještaka

geodetske struke, koja je sastavni dio ove Odluke.

#### **Član 2.**

Građevinsko zemljište se nalazi u IV zoni gradskog građevinskog zemljišta te je cijena zemljišta označenog u članu 1. ove odluke utvrđena u iznosu od 25,00 KM po 1m<sup>2</sup>, tako da ukupna kupoprodajna cijena za zemljište označeno u članu 1. ove odluke iznosi 8.525,00 KM (slovima: osamhijadapetstotinadvadesetpet konvertibilnih maraka).

Prodajna cijena za predmetnu nekretninu-zemljište utvrđena je od strane sudskog vještaka građevinske struke.

#### **Član 3.**

Građevinska čestica oblikuje se prema Regulatornom planu Kuti – izmjene (Službene novine Grada Goražda, broj: 10/18), u skladu sa Stručnim mišljenjem Službe za urbanizam, prostorno uređenje i komunalne poslove Grada Goražda broj: 04-4-19-sl od 5. 7. 2023. godine, i to iz dijela k. č. 3686, dijela k. č. 3685 i k. č. 3684/1 KO Goražde I.

#### **Član 4.**

Dževad Hodžić i Grad Goražde zaključit će i ovjeriti kod nadležnog organa ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Predaja nekretnina izvršit će se u roku od 15 dana, od dana uplate naknade u iznosu od

8.525,00 KM (slovima: osmahiljadapettstotinadva-desetpet konvertibilnih maraka), koje je Dževad Hodžić dužan uplatiti na račun Grada Goražda, što će se odrediti ugovorom o kupoprodaji nekretnine.

#### Član 5.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Goražda da sa kupcem Dževadom Hodžićem, u ime Grada Goražda, zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine, kojim će bliže regulisati uslove i rokove plaćanja, označene u članu 1. ove Odluke, po prethodno pribavljenom mišljenju pravobranioca Grada Goražda.

#### Član 6.

Troškove izrade obrade ugovora o kupoprodaji nekretnine, te sve ostale troškove, koji se odnose na postupak kupoprodaje, snosi kupac.

#### Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Goražda“, a objavit će se i na oglasnoj tabli Grada Goražda.

Broj:01-02-1- 8628  
29. 11. 2023. godine  
G o r a ž d e

PREDSJEDAVALAČ  
GRADSKOG VIJEĆA  
Bajro Obuća, s.r.

2

Na osnovu člana 8. („Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06) i na osnovu člana 17. Statuta Grada Goražda („Službene novine Grada Goražda“ broj: 05/18), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2024. godine, **d o n o s i:**

### O D L U K U o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za period 2024 – 2026. g. za Grad Goražde

#### Član 1.

Ovom Odlukom usvaja se dokument Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za period 2024 – 2026. g. za Grad Goražde.

#### Član 2.

Zadužuje se Služba za investicije, likalni ekonomski razvoj i investicije za stalno praćenje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za period 2024 – 2026. g. za Grad Goražde.

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj : 01-02-1-9016  
27. 12. 2023. godine  
G o r a ž d e

PREDSJEDAVALAČ  
GRADSKOG VIJEĆA  
Bajro Obuća, s.r.

3

Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Prečišćeni tekst ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 7/13, 16/13, 06/15, 07/17, 08/22) i člana 17. Statuta Grada Goražda ("Službene novine Grada Goražda", broj:05/18), Gradsko vijeće Grada Goražda, na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, **d o n o s i:**

### O D L U K U o usvajanju i provođenju Prostornog plana Grada Goražde za period 2017–2037. godine

#### 1. OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

Usvaja se Prostorni plan Grada Goražda, koji je izrađen od strane Nosioca izrade Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka za period od 2017–2037. godine.

### Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su tekstualni i grafički dio Prostornog plana, urađen od strane Nosioca izrade navedenog u članu 1. ove Odluke, a sve prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine Federacije BiH“, br. 63/04, 50/07 i 84/10).

### Član 3.

Prostorni plan Grada Goražde za period 2017–2037. godine (u daljem tekstu Prostorni plan) je osnovni obavezujući dokument za regulisanje odnosa prostornog uređenja za cijelu teritoriju Grada Goražda, u daljem tekstu Grad.

### Član 4.

- (1) Ovom Odlukom se uređuje provođenje Prostornog plana za period 2017 – 2037. godine i sastavni je dio Prostornog plana, odnosno Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se obezbjeđuje realizacija Prostornog plana.
- (2) Odlukom se utvrđuju:
  1. Opće odredbe;
  2. Program mjera prostornog uređenja i aktivnosti za provođenje Prostornog plana;
  3. Usklađivanje dokumenata prostornog uređenja;
  4. Uvjeti izgradnje objekata i korišćenja zemljišta;
  5. Uvjeti smještaja privrednih sadržaja u prostoru;
  6. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru;
  7. Smještaj solarnih elektrana u prostoru;
  8. Uvjeti korištenja prostora na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zonama i na zaštićenim područjima;
  9. Mjere očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa;
  10. Mjere očuvanja zaštićenih područja prirodnih vijednosti;
  11. Postupanje s otpadom;
  12. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš;

13. Mjere zaštite prava lica sa smanjenim telesnim sposobnostima u skladu sa odredbama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za lica sa umanjnim tjelesnim sposobnostima;
14. Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim propisima;
15. Nadzor i upravne mjere;
16. Prelazne i završne odredbe.

### Član 5.

Odredbe ove Odluke se primjenjuju na cjelokupno područje Grada uz primjenu postojećih odluka o usvajanju i provođenju planova nižeg ranga.

### Član 6.

Dokumentacija Prostornog plana urađena je u skladu sa članom 26. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH, br. 63/04, 50/07,84/10"- u daljem tekstu Uredba), a ista sadrži:

- l) Prostornu osnovu plana sa prijedlogom koncepcije prostorne organizacije – tekstualni i grafički dio
  - a) Tekstualni dio Prostorne osnove sadrži četiri dijela:
    1. Analiza stanja prostornog uređenja
    2. Ocjena stanja u prostoru
    3. Mogući pravci prostornog razvoja
    4. Koncepcija prostornog razvoja
  - b) Grafički dio čine 21 digitalna grafička priloga na kojima je prikazano postojeće stanje prostornog uređenja područja Grada i 3 digitalna grafička priloga na kojima je data koncepcija prostornog

- razvoja. Digitalne karte urađene su na geodetskim podlogama u razmjeri 1:25000.
- II) Prostorni plan – tekstualni i grafički dio
- a) Tekstualni dio Prostornog plana sadrži četiri dijela:
1. Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja
  2. Projekcija prostornog razvoja
  3. Projekcija razvoja prostornih sistema
  4. Odluka o provođenju Prostornog plana
- b) Grafički dio Prostornog plana čine 20 digitalnih grafičkih priloga na kojima je prikazana projekcija prostornog razvoja područja Grada. Digitalne karte urađene su na geodetskim podlogama u razmjeri 1:25000.

### Član 7.

Prostorni plan Grada je osnov za pripremu, izradu i donošenje detaljnih i ostalih dokumenata prostornog uređenja za područja unutar Prostornog plana kao narednih faza detaljnijeg planiranja uređenja prostora.

## 2. PROGRAM MJERA PROSTORNOG UREĐENJA I AKTIVNOSTI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

### 2.1. MJERE EKONOMSKE POLITIKE

#### Član 8.

U oblasti ekonomske politike na nivou Grada, potrebno je naročito:

- Usmjeravati aktivnosti na stvaranju poslovnog ambijenta i uvjeta za uspješnije poslovanje, te uspostavljanje partnerskog odnosa između Grada i poduzetnika;
- Usmjeravati razmještaj privrednih kapaciteta na području Grada, koji je resorno, infrastrukturno i kadrovski optimalan sa

- stanovišta proizvodnih procesa;
- Posebnim mjerama utjecati na kvalitet tehnologija, te na uvoz čistih tehnologija i tehničkih sredstava, u cilju obezbjeđenja uvjeta za održivi razvoj, naročito sa aspekta unapređenja zaštite životne sredine,
- Podržavati otvaranje malih i srednjih preduzeća, čija namjena nema štetnih utjecaja na okolinu;
- Kroz programe mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru, dati mogućnost infrastrukturnog opremanja određenog broja lokacija za izgradnju objekata malih i srednjih preduzeća, pružanje istima stručnih usluga, u cilju smanjivanja razlika u pogledu privrednog razvoja između urbanih i ruralnih područja Grada i što uspješnijeg razvoja privrednih, odnosno poslovnih i industrijskih zona, tehnoloških parkova, inkubatora za mala i srednja preduzeća i sl.;
- Podsticati tržišno, tehnološko, kadrovsko i organizaciono restrukturiranje i izvozno orijentisanu privredu, uz nove investicije;
- Preduzimati mjere za podsticanje kvalitetnog zapošljavanja kreditnim, poreznim i drugim instrumentima ekonomske politike;
- Podržavati efikasnost poreznog sistema i finansijskog sektora kroz reforme direktnog oporezivanja;
- Podsticati ekonomsko – ekološku rehabilitaciju devastiranih područja, te zaustavljati dalju degradaciju okoline;
- Podržavati razvoj energetskih resursa i kapaciteta u skladu sa ciljevima i mjerama zaštite okoline;
- Unapređivati energetsku efikasnost razvojem optimalnih rješenja pri upotrebi energije.

### 2.2. MJERE ZEMLJIŠNE POLITIKE

#### Član 9.

U cilju obezbjeđenja racionalnog korištenja, te sistemске i efikasne zaštite zemljišta od neplanskog korištenja, potrebno je naročito:

- Davati inicijativu za obezbjeđenje uvodnja tržišnog sistema u korištenju građevinskog zemljišta;
- Uspostaviti odgovarajuće evidencije u prometu, korištenju zemljišta i dr.;
- Postojeće propise u zemljišnoj politici dopuniti evropskim propisima i standardima u skladu sa ingerencijama;
- Istražiti varijante zemljišne rente kao tržišne kategorije i na osnovu toga, a u skladu sa ingerencijama, davati inicijativu za donošenje propisa o renti kao jednom od regulatora korištenja prostora;
- Definisati takvu tržišnu zemljišnu politiku, koja će maksimalno uvažavati princip održivog razvoja, te podizanje ukupnog nivoa kvaliteta života građana;
- Obezbjeđivati racionalno korištenje i zaštitu zemljišta od neplanskog korištenja kroz politiku cijena i utvrđivanje realne tržišne vrijednosti zemljišta, građevinskih lokacija i samih građevinskih parcela, a time i afirmisati tržišne odnose u ovoj oblasti;
- Obezbijediti uspostavljanje tržišnog koncepta i strategije upravljanja građevinskim zemljištem, praćenje i razvijanje tržišnog upravljanja nekretninama, zatim praćenje usmjeravanja i trošenja sredstava naknade za korištenje građevinskog zemljišta – rente i dr.;
- Provoditi zaštitu poljoprivrednog i šumskog zemljišta kroz namjensko i racionalno upravljanje ovim zemljištem kao dobrom od općeg interesa za federaciju, kanton i Grad, u skladu sa važećim propisima i uz sistemsku zaštitu okoline;
- Usmjeriti pažnju na zaštitu poljoprivrednog i šumskog zemljišta kroz zabranu građenja građevina i izvođenje drugih radova, kojima se pospješuje neracionalno korištenje prostora;
- Podsticati građenje stambenih i privrednih građevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje ili seoskog turizma, uključujući melioracione sisteme i sisteme navodnjavanja, imajući u vidu da porodična poljoprivredna gazdinstva čine osnovni oblik organizacije poljoprivredne proizvodnje;
- Kontinuirano pratiti promjene namjene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, čija se vrijednost na taj način višestruko uvećava, te poduzimati mjere za sprečavanje nelegalne gradnje;
- Davati inicijativu i raditi na ažuriranju katastarskih podataka o poljoprivrednom, šumskom, građevinskom i drugom zemljištu, radi usklađivanja podataka sa stanjem na terenu, te kontinuirano raditi na usklađivanju katastarskih i zemljišno-knjižnih evidencija;
- Kontinuirano razvijati i unapređivati geografski informacioni sistem (GIS), koji će uz registar svih nekretnina biti okosnica za donošenje mjera i propisa u oblasti uređenja i korištenja prostora.

### 2.3. INVESTICIONA I PORESKA POLITIKA

#### Član 10.

Mjere investicione i porezne politike su:

- Racionalizirati i vremenski skratiti postupak registracije firmi, odobravanja lokacija i pribavljanja drugih dokumenata potrebnih za otvaranje procesa investiranja;
- Podržavati politiku stimulanja investitora za izgradnju objekata sa savremenim proizvodnim tehnologijama, koje su kompatibilne sa već postojećim u Gradu i Kantonu, kao i onih koji omogućavaju visoke standarde u kvalitetu proizvoda, veći broj radnih mjesta i veći profit;
- Kroz izdvajanja za istraživanja područja potencijalnih ležišta mineralnih sirovina obezbijediti povećanje interesa za koncesije, što može utjecati na povećanje finansijskih kapaciteta;
- Fiskalnom politikom podsticati i usmjeravati intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju na svim prostorima gdje to prirodni uvjeti i mogućnosti dozvoljavaju;
- Investicionom politikom obezbijediti takvo usmjeravanje sredstava za investicije, koje će podsticati ostvarivanje usvojene politike prostornog uređenja.

## 2.4. OBAVEZE U POGLEDU DETALJNIJEG PLANIRANJA UREĐENJA PROSTORA

### Član 11.

- (1) Prostornim planom utvrđuje se obaveza izrade sljedećih dokumenata prostornog uređenja:
  1. Prostorni plan područja posebnih obilježja:
    - Dolina rijeke Drine od Mravinjca do Ustikoline.
  2. Urbanistički plan za prvu etapu realizacije (četvorogodišnji period):
    - za urbano područje Goražde.
- (2) Utvrđuje se obaveza izrade regulacionih planova u sljedećim etapama za:
  - za urbano područje Goražde,
  - za ostala urbanog područja,
  - za planirane privredne zone,
  - za planirane zone rekreacije.
- (3) Ukoliko se ukaže potreba i stvore uvjeti izradi regulacionih planova iz prethodnog stave može se pristupiti i ranije.

### Član 12.

- (1) Planske dokumente je obavezno raditi u propisanom obliku i razmjeri prema važećoj Uredbi.
- (2) Do izrade detaljnih planskih dokumenata pridržavati se odredaba Prostornog plana Grada.
- (3) U slučaju potrebe, Gradsko Vijeće Grada Goražde, na prijedlog gradonačelnika Grada Goražde, može donijeti odluku o izradi i drugih detaljnih planskih dokumenata.

## 2.5. OBAVEZA IZRADE IZVJEŠTAJA O STANJU U PROSTORU

### Član 13.

Obaveza Grada je izrada izvještaja o stanju u prostoru na temelju monitoringa za najmanje dvogodišnji period na osnovu kojeg će se izraditi i donijeti četvorogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru, a prije svega potrebe izrade novih, odnosno izmjena i dopuna postojećih

dokumenata, novih istraživanja za pojedina područja i lokalitete, te primjenu posebnih razvojnih i drugih mjera za ta područja Grada.

## 3. USKLADIVANJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

### Član 14.

- (1) Prostorni plan je javni dokument i u načelu pokriva cijelu teritoriju Grada i kao takav dostupan je svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Isti se koristi i provodi putem nadležnih organa Grada.
- (2) Realizaciju mjera provedbe Prostornog plana vodit će Nosilac pripreme plana, odnosno Grad Goražde.
- (3) Da bi se moglo operativno djelovati na cijeloj teritoriji potrebno je u kontinuitetu voditi aktivnosti, kojim će se ostvariti mogućnosti rada svih nivoa nadležnosti da konkretno ostvare zacrtane ciljeve i opredjeljenja. Da bi se ovo moglo sprovesti potrebno je odmah pristupiti ostvarenju sljedećeg:
  - izvršiti inventarizaciju raspoložive prostorno-planske dokumentacije, i u tom postupku izvršiti selekciju i usklađivanje svih do sada donesenih dokumenata prostornog uređenja,
  - isključiti iz dalje upotrebe akta i dokumenata, kojima su istekli rokovi važnosti kao i sve planske dokumente, koji su u neskladu sa ovim Prostornim planom,
  - obezbjediti izradu dokumenata prostornog uređenja propisanih ovim planom, odnosno, obezbjediti izradu detaljnijih dokumenata,
  - povremene Izmjene i dopune Prostornog plana u ovisnosti od rezultata iz Izvještaja stanja u prostoru.
- (4) Donijeti podzakonske akte (pravilnike) o urbanom mobilijaru, aspektu materijala i boja na fasadama građevina u Gradu, i sl.

## 4. UVJETI IZGRADNJE OBJEKATA I KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA

### 4.1. URBANA PODRUČJA

**Član 15.**

- (1) Ukupna površina urbanih područja iznosi 2055,50 ha, što je oko 8 % ukupne teritorije Grada.
- (2) Urbana područja, osim građevinskog zemljišta obuhvataju i zemljišta druge namjene (šumske, poljoprivredne, vodne i sl.).
- (3) Prostornim planom Grada utvrđeno je 6 urbana područja koji su dati u sljedećoj tabeli.

Urbano područje	Dijelovi naselja	Površina (ha)	Struktura %	Površina Grada
Goražde	Goražde, Hubjeri, Kazagići, Kolijevke, Zupčići, Vitkovići, Ušanovići, Oručevac, Pijevac, Sopotnica, Podkozara Donja, Čovčići, Donja Brda, Dučići, Bačci, Budići, Laleta, Grabovik, Sedlari, Vučetići, Mravi, Kalac, Mravinjac, Potrkuša	1936,25	7,63	
Bogušići	Bogušići, Lukarice, Ratkovići	28,24	0,11	
Čitluk (Berič)	Čitluk, Markovići, Brekovi	14,57	0,06	
Kolovarice (Sadba)	Kolovarice	16,97	0,07	
Osanica	Osanica	5,05	0,02	
Ilovača	Ilovača, Šabanci, Zabus	54,42	0,21	
6		2055,50	8,10	25380,94

**Član 16.**

Prostorni obuhvati urbanih područja Grada iz prethodnog člana obuhvataju sva postojeća i planirana građevinska zemljišta, te ostala zemljišta sa utvrđenim namjenama.

**Član 17.**

Izuzetno, na zemljištima koja nisu utvrđena kao urbano područje, odnosno građevinsko zemljište, mogu se graditi objekti i vršiti radovi i to:

- Građevinske magistralne infrastrukture (saobraćajna, energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska i dr);
- zdravstvene, rekreacijske i sportske građevine;
- građevine za potrebe odbrane i vojske;
- poljoprivredne gospodarske građevine, uključujući melioracione sisteme i sisteme navodnjavanja;
- istraživanje, skorištavanje i uređivanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine,

- šume, vode, poljoprivredno zemljište i dr);
- komunalne građevine (deponije komunalnog otpada, groblja, spomen obilježja i sl.);
- rekonstrukcija postojećih objekata izgrađenih van granica građevinskog zemljišta.

**Član 18.**

- (1) Izgradnja objekata i vršenje radova iz prethodnog člana ne može se odobriti na zemljištima koja su Prostornim planom ili odredbama ove Odluke utvrđena kao zaštićena područja, zone ili pojasevi.
- (2) Izuzetno od odredaba iz prethodnog stava, izgradnja objekata i vršenje drugih radova, može se odobriti na zaštićenim zemljištima samo ako je to predviđeno odgovarajućim planom ili ako takva izgradnja i radovi služe u svrhu zaštite zemljišta.

**Član 19.**

Izgradnja objekata i vršenje drugih radova

na urbanim područjima može se odobriti u skladu sa utvrđenim režimom izgradnje.

## 4.2. RURALNA PODRUČJA

### Član 20.

Ruralni prostor obuhvata veći dio teritorije Grada (izvan urbanog područja). Na ovom prostoru dominira šumsko i poljoprivredno zemljište. Osim navedenog na ruralnom području utvrđena su urbana područja, postojeća i planirana građevinska zemljišta van urbanih područja, privredne zone, sportsko-rekreativno-turističke zone, zona deponije otpada, vodno zemljište i dr..

## 4.3. REŽIMI GRAĐENJA

### Član 21.

Intenzitet i karakter građenja na pojedinim područjima određuje se prema utvrđenom javnom interesu, potrebama i mogućnostima korisnika i drugim lokalnim ograničenjima, tako da se kroz planske dokumente mogu uvesti sljedeći režimi građenja:

- **Režim zabrane gradnje** - na područjima od značaja za budući razvoj na kojima se ne dozvoljava nikakva izgradnja, osim tekućeg održavanja i građevinskih zahvata s ciljem osiguranja temeljnih higijenskih uvjeta, promjene namjene unutar postrojećih gabarita građevina, a samo iznimno se dozvoljava podizanje novih građevina i uređaja koji podržavaju postojeću funkciju tih područja (infrastruktura, opskrba naselja);

- **Režim gradnje I. stupnja** – na urbanom području na kojem se planira gradnja, rekonstrukcija ili sanacija; na dijelovima područja sa zaštićenim kulturno-historijskim i prirodnim nasljeđem, turističkim naseljima, sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim područjima na kojima se planira gradnja; na privrednim zonama većim od 5 ha za koje se uvjeti za odobravanje građenja utvrđuju na temelju zoning plana, regulacionog plana, odnosno urbanističkog projekta, te na manjim dijelovima užeg urbanog područja koje je već građeno i na kome ne predstoji intenzivna gradnja, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uvjeti za odobravanje

građenja utvrđuju na temelju urbanističkog projekta izgrađenog na osnovu projektnog programa bez prethodno donesenog regulacionog plana;

- **Režim gradnje II. stupnja** – na područjima za koje se donosi urbanistički plan a za koja se uvjeti za odobravanje građenja utvrđuju na temelju urbanističkog plana, odluke o provođenju urbanističkog plana i plana parcelacije. Za područja za koja je predviđena izrada zoning plana, uvjeti za odobravanje građenja se donose na osnovu zoning plana i odluke o njegovom provođenju;

- **Režim gradnje III. stupnja** – za ruralna naselja i za građevinsko zemljište izvan urbanog područja za koja se uvjeti za odobravanje građenja utvrđuju na temelju prostornog plana, odluke o provođenju prostornog plana i plana parcelacije;

- **Režim gradnje IV. stupnja** – na urbanim i drugim područjima za koja nije utvrđena obaveza donošenja plana parcelacije a za koja se uvjeti za odobravanje gradnje vrše po postupku koji je utvrđen zakonom.

### Član 22.

- (1) Režim građenja I stupnja utvrđuje se za:
  - za urbano područje Goražde,
  - za ostala urbanog područja,
  - za planirane privredne zone,
  - za planirane zone rekreacije veće od 5 ha.
- (2) Režim građenja II stupnja utvrđuje se za:
  - za urbano područje Goražde.
- (3) Režim građenja III stupnja utvrđuje se za:
  - za zone solarnih elektrana.
- (4) Režim građenja I stepena uvijek se primjenjuje za proizvodno - privredne zone, turističke zone, vikend zonu, zone specijalne namjene i deponije otpada.
- (5) Režim zabrane građenja – na područjima od značaja za budući razvoj na kojima se ne dozvoljava nikakva izgradnja, osim tekućeg održavanja i građevinskih zahvata s ciljem osiguranja osnovnih higijenskih uvjeta, promjene namjene unutar postrojećih gabarita građevina, a samo izuzetno se dozvoljava podizanje novih građevina i uređaja koji podržavaju postojeću



funkciju tih područja (objekti neophodni infrastrukture, neophodni javni objekti, objekti za opskrbu i sl.).

#### 4.4. UVJETI GRAĐENJA

##### 4.4.1. Uvjeti građenja za urbana područja

###### Član 23.

Do donošenja detaljnih provedbenih planova urbanističko – tehnički uvjeti za planiranu gradnju na urbanom području utvrđivat će se primjenom općih urbanističkih pravila.

##### 4.4.2. Uvjeti građenja za vanurbana područja

###### 4.4.2.1. Pravila građenja

###### Član 24.

- (1) Vrsta i namjena objekata koji se mogu graditi:
  1. Porodični stambeni objekti (koji mogu imati poslovni prostor);
  2. Ekonomski objekti;
  3. Poslovni objekti – trgovina, zanatstvo, ugostiteljstvo i druge djelatnosti (ekološki i funkcionalno moguće prema svim važećim propisima koji regulišu zaštitu životne sredine od zagađenja).
- (2) Ako su indeks izgrađenosti i indeks iskorišćenosti na parceli manji od maksimalnih predviđenih, na istoj parceli se mogu izgraditi:
  - a) uz stambeni objekat:
    - pomoćni objekat (koji je u funkciji stambenog)
  - b) uz ekonomski objekat:
    - pomoćni objekat (koji je u funkciji ekono-mskog)
  - c) uz poslovni objekat:
    - pomoćni objekat (koji je u funkciji poslovnog)
    - garaže.

###### Član 25.

##### 4.4.2.2. Pravila za izgradnju stambenih objekata

- (1) Minimalna površina građevinske parcele:
  - za nepoljoprivredna domaćinstva – 400 m<sup>2</sup>
  - za mješovita domaćinstva – 600 m<sup>2</sup>
  - za poljoprivredna domaćinstva – 800 m<sup>2</sup>
- (2) Širina fronta građevinske parcele za sve vrste izgradnje – minimalno 15,0 m.  
Na građevinskoj parceli čija je površina ili širina manja od najmanjih dozvoljenih vrijednosti može se Urbanističko - tehničkim uvjetima utvrditi izgradnja ili rekonstrukcija objekta spratnosti do P+1, koeficijenta izgrađenosti do 0,6 i stepena iskorišćenosti do 0,4.
- (3) Koeficijent izgrađenosti – maksimalno 0,6.
- (4) Stepenn iskorištenosti – maksimalno 0,3.
  - Spratnost objekata u zonama individualnog stanovanja utvrdit će se prema uvjetima lokalnog ambijenta, u postupku izdavanja Rješenja o urbanističkoj saglasnosti.
  - Udaljenost građevinske linije od granice susjedne parcele treba da iznosi minimalno 2 m za objekte koji na fasadi prema susjednom objektu nemaju otvore prozora ili imaju otvore pomoćnih prostorija.
  - Udaljenost građevinske linije od granice susjedne parcele treba da iznosi minimalno 2,5m za objekte od kojih jedan ima otvore soba na fasadi prema susjednom objektu.
  - Udaljenost građevinske linije od granice susjedne parcele treba da iznosi minimalno 3 m za objekte kod kojih svaki objekat ima na susjednim fasadama otvore soba.
  - Udaljenost građevinske linije od granice susjedne parcele može biti i manja uz pismenu saglasnost investitora i susjeda.
  - Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagrađeni od staklene opeke i otvori sa neprozirnim staklom veličine 60x60cm.
  - Balkoni, istaci i terase i otvorena stubišta ne mogu se graditi na udaljenosti

- manjoj od 3 m od međe susjedne građevinske čestice.
- (5) Septičke jame, u blizini objekata za lokalno snabdijevanje vodom za piće i ostalih objekata se mogu graditi samo na osnovu odredaba elaborata o zaštiti izvorišta i Odluke o zaštiti izvorišta i moraju biti pokrivene i obezbjeđene od pristupa ljudi i životinja.

### Član 26.

#### 4.4.2.3. Pravila za izgradnju ekonomskih objekata

Ekonomski objekti jesu:

- (1) Stočne staje (živinarnici, govedarnici, ovčarnici, kozarnici, svinjci), ispusti za stoku, đubrišne jame – đubrišta, poljski toaleti i dr.
- (2) Uz stambeni objekat: ljetnja kuhinja, mljekara, sanitarni propusnik, magacin hrane za sopstvenu upotrebu i dr.
- (3) Pušnice, sušnice, koševi, ambari, nadstrešnice za mašine i vozila, magacini hrane i objekti namenjeni ishrani stoke i dr.
  - Međusobno rastojanje stambenog objekta od stočne staje je minimalno 15 m.
  - Rastojanje đubrišta i poljskog WC od stambenog objekta, bunara, odnosno živog izvora vode je minimalno 20 m, i to samo na nižoj koti. Đubrišta i slični objekti moraju biti pokrivena i obezbjeđena od pristupa ljudi i životinja.
  - Međusobna rastojanja ekonomskih objekata različite vrste zavise od organizacije ekonomskog dvorišta, s tim da se prljavi objekti mogu postavljati samo niz vetar u odnosu na čiste objekte.
  - Pozicija ekonomskih objekata u odnosu na građevinsku liniju utvrđuje se Urbanističko-tehničkim uvjetima, primjenom najmanjih dozvoljenih rastojanja utvrđenih opštim urbanističkim pravilima.
  - Ako se ekonomski dijelovi susjednih parcela neposredno graniče, rastojanje novih ekonomskih objekata od granice parcele je – minimalno 1 m.

- Ako se ekonomski dio jedne parcele neposredno graniči sa stambenim dijelom druge parcele, rastojanje novih ekonomskih objekata u odnosu na stambeni objekat na drugoj parceli se utvrđuje: za stočnu staju – minimalno 15 m, za đubrište i poljski WC – minimalno 20 m i to samo na nižoj koti.
- Na parceli sa nagibom terena, u slučaju nove izgradnje, stambeno dvorište se postavlja na najvišoj koti.
- Najmanja širina pristupnog ekonomskog puta na parceli je 3 m, a pristupnog stambenog puta 2.5 m.
- Ekonomsko dvorište se može postavljati uz javni put, a ekonomski objekti na građevinskoj liniji čije se rastojanje od regulacione linije utvrđuje opštim pravilima urbanističke regulacije, uvećanim za najmanje 3 m zelenog pojasa.

### Član 27.

#### 4.4.2.4. Pravila za izgradnju poslovnih objekata

- (1) Minimalna površina građevinske parcele – 400 m<sup>2</sup>
- (2) Širina fronta građevinske parcele – minimalno 10 m.
  - Na građevinskoj parceli čija je površina ili širina manja od najmanjih dozvoljenih vrijednosti može se Urbanističko - tehničkim uvjetima utvrditi izgradnja ili rekonstrukcija objekta spratnosti do P+1, koeficijenta izgrađenosti do 0,6 i stepen iskorišćenosti do 0,4.
- (3) Koeficijent izgrađenosti – maksimalno 0,6
- (4) Stepent iskorišćenosti – maksimalno 0,3
- (5) Spratnost objekta – maksimalno P+1+Pk (prizemlje, sprat i potkrovlje).
- (6) Za utvrđivanje položaja objekata na parceli primjenjivaće se opća pravila urbanističke regulacije.

### Član 28.

Na teritoriji Grada, na ruralnim područjima, kuće za odmor (vikend kuće) mogu se graditi

pod istim uvjetima koji važe za izgradnju stambenih objekata.

#### 4.5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

##### Član 29.

- (1) Građevinsko zemljište je područje unutar koga je predviđeno uređenje i razvoj naselja, a sastoji se od izgrađenih dijelova i površina rezervisanih za budući razvoj naselja.
- (2) Na građevinskom zemljištu predviđene su građevinske intervencije na postojećim objektima (rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, dogradnja, nadzidičivanje, tekuće održavanje i dr.), te izgradnja građevina, u skladu sa planskim dokumentima, namijenjenih za stanovanje, javne, trgovačke, uslužne, proizvodne, obrazovne, vjerske sadržaje, saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, sport i rekreaciju, parkove, zaštitno zelenilo i dr..
- (3) Planirane građevine odnosno njihova namjena ne smiju imati štetne uticaje na okolinu.

##### Član 30.

Izgradnja građevina iz prethodnog člana na zemljištu na kojem su utvrđeni faktori ograničenja (klizišta, nedovoljna nosivost tla, slijeganje terena, poplavna područja, minska polja, zone sanitarne zaštite izvorišta, obala uz višenamjensku akumulaciju i dr.) može se odobriti u skladu sa važećom zakonskom regulativom i odredbama ove Odluke.

##### Član 31.

O statusu izgrađenih površina (objekti individualnog stanovanja i pojedinačni privredni kompleksi) unutar zemljišta koje nije utvrđeno kao građevinsko zemljište (poljoprivredno, šumsko i dr. površine), odlučivat će se u skladu sa važećim zakonima i odredbama ove Odluke.

##### Član 32.

Položaj individualnog stambenog objekta na građevinskoj parceli u odnosu na tangirajuće saobraćajnice – zaštitni pojas, propisan je važećom

zakonskom regulativom.

##### Član 33.

Građevinska parcela mora imati oblik i površinu koja omogućava njeno racionalno korištenje i izgradnju u skladu sa Prostornim planom ili drugim planskim dokumentom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

##### Član 34.

- (1) Građevinska parcela mora imati kolski pristup.
- (2) Ukoliko se između pristupnog puta i parcele nalazi vodena površina, može se dozvoliti izgradnja pješačkog pristupa građevinskoj parceli uz ispunjavanje drugih zakonom propisanih uvjeta.

##### Član 35.

Odnos prema postojećim objektima koji su ostali van granica urbanih područja i građevinskih zemljišta utvrđenih Prostornim planom i ovom Odlukom, utvrđuje se na sljedeći način:

- da se objekat privremeno zadržava do privođenja zemljišta konačnoj namjeni u slučajevima kad se objekat nalazi na trasi i zaštitnom pojasu budućeg krupnog infrastrukturnog objekta, na poljoprivrednom zemljištu, zaštićenom području i području kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i sl. Kako je potrebno obezbijediti da se do konačnog uklanjanja ovakvog objekta ne povećava značajnije njegova vrijednost, na objektu i zemljištu koje služi za njegovu redovnu upotrebu mogu se vršiti samo radovi tekućeg održavanja.
- da se objekat ukloni u roku koji određi Grad Goražde u slučajevima kada se isti nalazi na utvrđenim zaštitnim pojasevima i zonama, a neposredno ugrožava objekat ili dobro radi kojeg je zaštita uspostavljena.

##### Član 36.

- (1) Ukoliko veličina objekta zahtjeva veću građe-

vinsku parcelu može se ići na spajanje dvije ili više parcela.

- (2) Prostorni raspored glavnih organizacionih cjelina i njihov oblik (stambeni objekat sa stambenim dvorištem, poljoprivredne zgrade sa ekonomskim dvorištem, te okućnice–voćnjak, povrtnjak) će zavistiti od nagiba terena, raspoložive površine, kao i vrste objekata.
- (3) Pomoćne objekte na parceli u pravilu treba locirati u stražnjem dijelu parcele. Prednji dio parcele treba hortikulturno obraditi i u njemu riješiti pitanje parkiranja osobnih vozila.
- (4) Parcele na ravnom terenu mogu da budu pravilne i treba težiti tome da imaju sjedne strane ekonomski ulaz sa ekonomske saobraćajnice, a sa druge strane, sa ulice, glavni ulaz u stambeni dio parcele.
- (5) Kod parcela na nešto većim nagibima bi se trebalo odustati od šeme organizacije parcele kod koje je stambeno dvorište uz put, stajsko iza njega, a voćnjak/povrtnjak u pozadini, ukoliko je nagib terena prema ulici. U tom slučaju bi moglo doći do slivanja atmosferske vode sa stajskog na stambeno dvorište. To bi trebalo izbjeci obratnom dispozicijom ili da parcela bude izdužena po izohipsi kako bi i stambeno i stajsko dvorište mogli biti postavljeni u istoj građevinskoj liniji.
- (6) U ovim slučajevima organizacije parcele na strmom terenu je najčešći slučaj pristupa samo sa jedne strane.
- (7) Na ravnim i na jako nagnutim terenima bi trebalo težiti formiranju stambenih i ekonomskih ulica čime bi se također povećao stupanj iskorištenosti građevinskog i poljoprivrednog zemljišta unaselju.
- (8) Racionalan oblik parcele je pravougaonik sa užom stranom od oko 20–35m.
- (9) U objektima u urbanom području se ne može odobriti poslovna djelatnost kojom se stvara buka, vibracije, dim, prašina, neugodni mirisi, para ili na drugi način zagađuje životna sredina, odnosno ometa funkciju stanovanja u samom objektu ili u njegovoj okolini.

### Član 37.

- (1) Na postojećim objektima koji se nalaze u za-

štićenim područjima, zaštitnim zonama ili pojasevima mogu se vršiti adaptacije i tekuća održavanja.

- (2) Kod postojećih objekata koji su zatečeni u užoj zaštitnoj zoni izvorišta voda mora se izvršiti zaštita izvorišta u skladu sa važećim propisima.

### Član 38.

- (1) Krovovi objekata se preporučuju da budu kosi, u nagibu, primjereno klimatskim uvjetima.
- (2) Objekte treba graditi od čvrstih materijala uz maksimalno poštivanje tehničkih propisa.
- (3) Objekti moraju biti građeni u skladu sa okolinom i tako da zadovoljavaju estetske i ostale propise.
- (4) Fasade se mogu malterisati ili obrađivati na tradicionalan način, tipičan za podneblje.
- (5) Na područjima režima građenja prvog stepena, kao i na preostalim područjima u ovisnosti od značaja lokaliteta i objekta, građenje objekta, kao i završni zanatski radovi na izvedbi fasada i vanjskog uređenja na objektima se moraju okončati u roku od 3 godine od početka izgradnje.
- (6) Na objektima se trebaju primjenjivati rješenja koja omogućavaju dobivanje energije na održiv način.
- (7) Ukoliko se objekti ne mogu priključiti na kanalizacionu mrežu moraju imati vezu sa septičkom jamom koja mora biti izgrađena u skladu sa propisima.

### Član 39.

- (1) U urbanim područjima i na građevinskim zemljištima van urbanog područja je dozvoljeno podizanje ograda i podzida u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.
- (2) Slobodni prostor na javnim površinama, kao i prostor između regulacionih i građevinskih linija mora se koristiti i oblikovati prema usvojenom planu korištenja javnih površina sa idejnim rješenjem estetskog uređenja zelenih površina, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu.

### Član 40.

- (1) Pomoćnim objektima, u smislu ove Odluke

smatraju se garaže za osobna vozila (ako nisu u sklopu objekata druge namjene), šupe i ostave za smještaj ogrjeva i alata, slobodnostojeće nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl. objekti.

- (2) Pod objektima privremenog karaktera smatraju se montažno, demontažne izvedbe postavljene privremeno na određenoj lokaciji za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja za organizovanje sajmova javnih manifestacija, kiosci, ljetnje bašte, reklamni panoi, tende, nadstrešnice i sl.

#### Član 41.

Urbanistička saglasnost za objekte namijenjene za obavljanje djelatnosti privremenog ili sezonskog karaktera može se izdati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Da predmetni objekat ima određen rok trajanja poslije koga se na zahtjev nadležnih gradskih službi mora ukloniti,
- Ako se rok trajanja objekta ne može odrediti, mora se utvrditi obaveza korisnika da po nalogu gradske službe u datom roku objekat poruši bez prava na naknadu troškova,
- Da objekat zadovoljava propisane udaljenosti od susjednih objekata definisane odredbama ove Odluke,
- Da objekat zadovoljava estetske uvjete savremenih objekata ove vrste i da svojim izgledom ne narušava izgled okoline,
- Da objekat svojom funkcijom ne ometa funkciju namjene prostora,
- Da objekat ne stvara buku, neugodne mirise, dim i otrovne gasove isl.
- Da ne ometa bezbjedno odvijanje saobraćaja,
- Da se objektu mogu obezbijediti neophodni priključci na komunalnu infrastrukturu.

#### Član 42.

Prema stepenu razvoja prirodnih egzogenogeoloških procesa i pojava u okviru građevinskog zemljišta i prema stepenu stabilnosti i pogo-

dnosti tla za izgradnju objekata Prostornim planom su utvrđene dvije kategorije terena i to: stabilan teren i uvjetno stabilan teren (prikazano na karti 4– Urbana područja i građevinsko zemljište unutar i van urbanih područja sa režimima građenja).

#### Član 43.

##### 1. Stabilan teren

- (1) Stabilni tereni su pogodni za izgradnju građevina bez posebnih ograničenja u pogledu zadovoljavanja uvjeta stabilnosti, osim na pojedinim padinskim padinama gdje se zbog velikih nagiba terena izgradnja ograničava radi potrebe izvođenja pripremnih radova i zahvata na uređenju terena budućih građevinskih površina.
- (2) Izgradnja infrastrukturnih građevina i drugih zahvata u prostoru može se planirati i izvesti bez posebnih uvjeta. Prema vrsti građevine i nivou projektne dokumentacije nadležni organ uprave odlučuje o potrebi izrade elaborata o gemehaničkim ispitivanju tla ( prema Zakonu o geološkim istraživanjima i Pravilniku o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjstva ).
- (3) Planiranje i izgradnja građevina sa aspekta stabilnosti tla nije uslovljena, a za određivanje načina izvođenja i dubine temelja građevine i uređenja terena potrebne uvjete propisat će nadležni organ uprave za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, s obzirom na vrstu građevine, veličinu, namjenu i sl.

#### Član 44.

##### 2. Uvjetno stabilan teren

- (1) Tereni ove kategorije su u prirodnim uvjetima uglavnom stabilni, a pri izvođenju neodgovarajućih tehnogenih zahvata, pri zasjecanju i usjecanju tla, neprilagođenom fundiranju objekata ili prekomjernom opterećenju padina objektima, deponijama, jalovištima, kao i gdje nije urađena odvodnja otpadnih i površinskih voda, postaju najčešće

nestabilni. U prirodnim uvjetima oni se nalaze u stanju granične ravnoteže, zbog čega pri promjeni prirodnih uvjeta ili tehnogene aktivnosti dolazi do aktiviranja kliznih procesa. Za izgradnju građevina, ovi tereni su ograničeno pogodni. Izdvajanje kategorija labilnih dijelova padine izvršeno je metodom kartiranja i analizom postojeće dokumentacije.

- (2) Za sve uvjetno stabilne padine potrebno uraditi Projekat uvjeta stabilnosti padine sa aspekta ograničenja i opterećenosti različitim objektima.
- (3) Uvjetno stabilni tereni označavaju dio terena gdje pri promjeni stanja izazvanih prirodnim ili tehnogenim aktivnostima, može doći do formiranja klizišta ili gdje se u uvjetima nesani-ranih klizišta može očekivati širenje klizišta i ugrožavanje građevinskog zemljišta. Na ovim površinama obavezno je provođenje geomeh-aničkih istraživanja, kao i detaljnog inženjerskogeološkog kartiranja tla u okviru podkate-gorije sa davanjem uvjeta temeljenja i izgrad-nje građevina i prijedloga sanacionih mjera za pretvaranja uvjetno stabilnog terena u stabi-lan teren, odnosno sprečavanje širenja klizišta u izdvojenom labilnom dijelu terena.

#### 4.6. NAČIN KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

##### Član 45.

Zemljišta koja ovom odlukom nisu defini-sana kao građevinska zemljišta utvrđuju se kao poljoprivredna, odnosno šumska zemljišta.

##### Član 46.

- (1) Korištenje poljoprivrednog zemljišta, u zona-ma koje se koriste i štite pod posebnim uvjeti-ma mora se odvijati pod propisanim i kontro-lisanim uvjetima za to područje.
- (2) Proizvodnja se mora uskladiti sa spektrom vri-jednosti koje treba očuvati, zaštititi i unaprije-diti, tj. sa usvojenim mjerama zaštite za poje-dine sisteme sa ciljem smanjenja negativnih uticaja na druge segmente živog svijeta i okoli-ša.
- (3) Izbjegavati primjenu genetski modifikovanog

sadnog materijala, sjemena, stočne hrane, a po-sebno u ekološki osjetljivim područjima.

- (4) Racionalno upotrebljavati zaštitna sredstva i primjenjivati metode integralne zaštite od štet-nika u cilju održavanja biološke ravnoteže u agroekološkom sistemu.
- (5) Korištenje, zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišnog fonda je jedna od bitnih funkcija pl-aniranja i uređenja prostora. Racionalnim pla-niranjem u ovoj oblasti obezbijediće se trajno očuvanje mogućnosti poljoprivrednog zemljiš-ta za proizvodnju potrebnih količina hrane vi-soke zdravstvene vrijednosti.
- (6) Zaustavljanje trenda gubitaka najkvalitetnijih poljoprivrednih površina i donošenja Plana ko-rištenja zemljišta, treba da bude jedan od stra-teških zadataka Kantona, a time i Grada Gora-žde.
- (7) Maksimalno čuvati površine čija je namjena poljoprivredno zemljište u što većem obimu i kvalitetu, pri čemu je potrebno uvažavati neop-hodnost daljeg urbanog razvoja Grada.
- (8) Podizati kvalitet poljoprivrednog zemljišta, na-ročito obradivih površina i oranica koje su pri-kladne za kultiviranje, kroz razne oblike unap-ređenja.
- (9) Donijeti programe korištenja poljoprivrednog zemljišta, te pomagati razvoj intenzivne poljo-privrede, posebno na bonitetnim kategorijama od I – IV.
- (10) Na poljoprivrednom zemljištu mogu se graditi objekti infrastrukture, sporta, rekreacije, lova, odbrane zemlje i dr.
- (11) U saradnji sa nadležnim institucijama realizo-vati projekte deminiranja poljoprivrednog zemljišta.
- (12) Poljoprivredno zemljište obrazloženo je u poglavlju 4. Poljoprivredna zemljišta-tekstualni dio Plana, a njegova upotrebna vrijednost prikazana na grafičkom prilogu Prostornog plana br. 5, u razmjeri 1:25 000. Prednost u utvrđivanju stvarnog stanja (boniteta, pedoloških karakteristika i dr.) poljoprivrednog zemljišta u odnosu na podatke iz Prostornog plana ima zemljišno – informacioni sistem, defini-san članom 30 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBiH, broj: 52/09), odnosno podaci Federalne uprave za geodet-

ske i imovinsko-pravne poslove i Federalnog zavoda za agropedologiju.

- (13) Na poljoprivrednom zemljištu van urbanih područja koje grafičkim dijelom prostornog plana nije previđeno za gradnju, a koje se nalaze u blizini naseljenog mjesta u kome već postoje građevinska zemljišta i izgrađeni objekti, može se, na osnovu mišljenja organa nadležnog za građenje na čijoj teritoriji se nalazi predmetna parcela, izvršiti promjenu namjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište i dozvoliti gradnja objekata u koliko se radi o poljoprivrednom zemljištu 5. 6. 7. 8. kategorije (prikazano na karti broj 5. Poljoprivredno zemljište – upotrebna vrijednost).

#### Član 47.

- (1) Šumama i šumskim dobrom treba gospodariti na principima trajnosti i održavanja biodiverziteta, a šume i šumsko zemljište Grada Goražde, dodijeljene su Kantonalnoj upravi za šumarstvo.
- (2) Krčenje šuma odnosno promjena namjene šumskog zemljišta je zabranjeno.
- (3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, krčenje šume, može se dozvoliti samo ako je u skladu sa planom prostornog uređenja ili u skladu sa utvrđenim javnim interesom.
- (4) U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura i građevine koje su u funkciji gospodarenja šumama. Ostale građevine mogu se graditi ili izvoditi zahvati na šumskom zemljištu, ako su planirani važećim planskim dokumentima.
- (5) Na šumskom zemljištu mogu se graditi i građevine sa posebnom namjenom za turizam, sport i rekreaciju i pripadajuća infrastruktura, kao i infrastrukturne građevine uz zadovoljavanje posebnih okolinskih uvjeta.
- (6) Na šumskom zemljištu mogu se vršiti radovi istraživanja i iskorištavanja mineralnih sirovina, te izgradnje građevina i infrastrukture za te svrhe, pod uslovom prethodne izrade cjelovite studije opravdanosti, uključujući i studiju utjecaja na okolinu, kojima se potvrđuje opravdanost.
- (7) Na šumskom zemljištu mogu se graditi objekti

za potrebe infrastrukture, sporta, rekreacije, lova, ribolova i odbrane zemlje, ali samo ako to iz tehničkih ili ekonomskih razloga nije moguće planirati izvan šume i šumskog zemljišta.

- (8) Investitor dopuštene građevine ili zahvata u prostoru na šumskom zemljištu, čija namjena će zbog toga biti trajno promijenjena, ili čija će vegetacija biti uništena, dužan je izvršiti zamjensku sadnju drveća i druge vegetacije na dijelu šumskog zemljišta koji odredi nadležna uprava za šumarstvo.
- (9) Ukoliko je zemljište u Prostornom planu predviđeno po namjeni kao šumsko zemljište, a isto se prema podacima katastarskog operata vodi kao poljoprivredno zemljište, ono se može u svemu dalje koristiti kao poljoprivredno zemljište u smislu vrednovanja i daljeg zakonskog postupanja.

#### 4.7. KORIŠTENJE I ZAŠTITA VODA I VODNOG ZEMLJIŠTA

##### Član 48.

Kao vodotoci na području Grada utvrđuju se:

- rijeke: Drina, Odska rijeka, Oglečevska, Osanica, Čemernica, Lučica, Repeča, Topola, Morinska rijeka i dr.
- potoci: Podhranjenski, Gušićki, Omarski, Duboki, Konjevski i dr..

##### Član 49.

Kao izvorišta na području Grada utvrđuju se:

- izvor mineralne vode (kiseljak) u naselju Bogušići i na Mravinjcu,
- izvorište u naselju Vitkovići.

##### Član 50.

- (1) Zabranjena je svaka intervencija u prostoru koja može na bilo koji način ugroziti kvalitet podzemnih i površinskih voda na području Grada.
- (2) U svim slučajevima odobravanja izgradnje obavezan uvjet za izgradnju je odgovarajuće

tretiranje otpadnih voda i na područjima gdje ne postoji javni sistem komunalnih instalacija i uređaja. Također mora biti adekvatno riješeno pitanje prikupljanja, distribucije i odlaganja otpada.

- (3) Grad i upravljači javnih vodovoda su dužni održavati, rekonstruisati i dogradnjom optimizirati kapacitet postojećih izvorišta do raspoloživih resursa, kako je to utvrđeno Prostornim planom.
- (4) Upravljači javnih vodovoda, Grad i nadležni kantonalni organi su dužni obezbjeđiti zaštitu izvorišta pitke vode u skladu sa važećom zakonskom regulativom i Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta koja se koriste ili planiraju da koriste za piće i donijeti odgovarajući opći akt o zaštiti izvorišta. Opći akt nadležnog organa je odluka o uspostavljanju zona sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama, a osnov za donošenje odluke je elaborat istražnih radova odnosno projekat zaštite izvorišta. Projekat zaštite izvorišta se odnosi na svako izvorište pojedinačno i bazira se na provedenim istraživanjima hidrogeoloških uvjeta formiranja izvorišta, brzine prenosa zagađenja podzemnom filtracijom i mogućnosti unosa u vodonosni sloj i efikasnosti mjera zaštite od zagađenja.
- (5) Osim izrade novih potrebno je izvršiti usklađivanje postojećih zona sanitarne zaštite sa Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva.
- (6) Izgradnja objekata u zonama zaštite izvorišta moguća je samo na osnovu odredaba elaborata o zaštiti izvorišta.
- (7) Izgradnja objekata u granici vodnog dobra moguća je u skladu sa odredbama Zakona o vodama.

#### **Član 51.**

- (1) Osnovni preduslov za poboljšanje kvaliteta vodotoka je uspostavljanje i provođenje tretmana za prečišćavanje otpadnih voda, te da se za sva urbana područja obezbijedi pokrivenost separatnom kanalizacionom mrežom.

- (2) Za sva područja koja se položajno ne mogu priključiti na centralni uređaj obavezno predvidjeti lokalne uređaje za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa konkretnim uvjetima. Zabranjuje se direktno ispuštanje (bez predtretmana) fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u vodotoke bilo otvorene bilo zacjevljene.

#### **Član 52.**

- (1) Za vodotoke za koje je propisana I kategorija zabranjeno je ispuštanje otpadnih, tehnoloških i oborinskih voda bez obzira na postignuti stepen prečišćavanja.
- (2) Za vodotoke za koje se propiše II kategorija ispuštanje otpadnih i oborinskih voda uvjetuje se prethodnim postizanjem propisanog stepena prečišćavanja.

#### **Član 53.**

- (1) Zaštitni pojas izvorišta voda na području Grada utvrđuje se za sva izvorišta i stavljaju se zone zaštite u skladu sa Zakonom o vodama FBiH (Sl. novine FBiH 70/06), Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (Sl. novine FBiH 88/12).
- (2) Posebno se zaštićuju izvorišta, koja služe stanovništvu za snabdijevanje vodom, ili koja mogu da predstavljaju rezerve za buduće vodosnabdijevanje.
- (3) U situaciji kada važeći propisi navedenu materiju regulišu na drugačiji način primjenjivat će se odredbe važećeg propisa.
- (4) Zaštitni pojas uz rijeke i potoke utvrđuje se u širini od 5 m sa jedne i druge strane rijeke, ako važećim propisom nije drugačije određeno.
- (5) Za izvorište Vitkovići – Goražde, utvrđene su zone sanitarne zaštite, definisana veličina i granice zaštitnih zona kao i propisane mjere za njihovo održavanje.
- (6) Za izvorište rijeke Drine utvrđuju se tri zone sanitarne zaštite i to:
  - I zaštitna zona - zona sa najstrožijim zabranama i ograničenjima,
  - II zaštitna zona - zona sa strogim zab-



- ranama i ograničenjima i
- III zaštitna zona - zona sa umjerenim zabranama i ograničenjima.
- (7) Područje I zaštitne zone obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekta na udaljenosti najmanje 50 metara. Granica I zaštitne zone na desnoj obali rijeke Drine pruža se od obale rijeke drine 50 metara uzvodno do vodozahvatnog objekta u širini od 50 metara od obale i zatim nizvodno duž obale u dužini od 50 metara. Na području I zaštitne zone nalaze se sljedeći objekti:
- vodozahvatni objekat, u koritu rijeke Drine,
  - objekti mehaničkog tretmana sa pjeskolovom i finom rešetkom,
  - pumpna stanica sirove vode,
  - dinamički taložnik,
  - filterska polja,
  - okna za mjerenje protoka, uzimanje uzoraka, kao i okna za doziranje klor-dioksida,
  - potisni cjevovod Ø 400 mm i pumpna stanica čista vode,
  - potisni cjevovod Ø 160 mm i pumpna stanica čiste vode,
  - rezervoar pitke vode "Rasadnik",
  - rezervoar pitke vode "Vitkovići",
  - trafo stanica,
  - kancelarijski prostor i laboratorij,
  - bazen pitke vode,
  - stanica sa duvaljkama,
  - unutrašnji zemljani put.
- (8) Područje II zaštitne zone obuhvata prostor od granice I zaštitne zone do vanjske granice II zaštitne zone. Vanjska granica II zaštitne zone pruža se paralelno sa vodotocima na udaljenosti od po 500 metara od obje obale sljedećih dionica vodotoka:
- dionica rijeke Drine od profila vodozahvata uzvodno 4,5 metra od mosta u Džindićima,
  - dionica rijeke Drine od profila vodozahvata 220 metara nizvodno,
  - dionica Odske rijeke od izvora do ušća u rijeku Drinu.
- (9) Područje III zaštitne zone obuhvata prostor od vanjske granice II zaštitne zone od granice pri

padajućeg orografskog sliva obuhvata. Granica pripadajućeg orografskog sliva vodozahvata proteže se na desnoj obali rijeke Drine od vodozahvata do vrha Brdašca, a zatim prati vrhove Paljike, Stražbenica, Gradina pl., Mataruge, Crni vrh, Stožer, Košučevo, sve od vrha Strmenica, te preko gorja Bjelasice, Komovi do vrha Surdup duboko u teritoriju Crne Gore. Od Surdupa, granica sliva proteže se preko Vjetrenika, Ostrovića, duž Morače, preko vrhova gorja Vojnik i Golije do granice BiH. Jednim djelom se granica poklapa sa državnom granicom, a zatim prelazi preko planina Volujak, Zelengora i Lelija do obronka Treskavice. Od Treskavice se granica proteže preko Igrišta, Sjeništa, Borovca i Crnog vrha od koga se linija sliva spušta ka vodozahvatu.

#### 4.8. UVJETI UREĐENJA PODRUČJA NAMJENJENIH TURIZMU

##### Član 54.

Ovom Odlukom se utvrđuju sljedeća područja namjenjena turizmu:

- Sportsko – rekreativni – turistički sadržaji
- Lovni i ribolovni turizam
- Vjerski i kulturno – manifestacioni turizam
- Seoski i eko turizam – naselja u ruralnom području.

##### Član 55.

Pored navedenih lokacija u članu 54. za sportsko-rekreativno-turističke sadržaje uviđajem na licu mjesta mogu se utvrditi i druge lokacije pogodne za navedeni sadržaj.

##### Član 56.

Kao posebno vrijedni vidovi turizma utvrđuju se:

- kulturni turizam i obrazovni turizam s obzirom na vrijedne kulturno-historijske i vjerske objekte,
- tranzitni i boravišni turizam,

- manifestacioni turizam,
- izletnički turizam s obzirom na postojeća i potencijalna izletišta,
- seoski i eko turizam s obzirom na prirodne ljepote i seoska naselja,
- rekreativni turizam s obzirom na mogućnost izgradnje sportskih kompleksa i ostalih rekreativnih sadržaja.

### Član 57.

S obzirom na raspored, vrstu, kapacitet i veličinu i ostale pokazatelje ugostiteljsko – turističkih područja, prema karakteristikama prostora treba :

- Izgradnju novih kapaciteta u turizmu usmjeriti u većem dijelu na izgradnju kvalitetnih dopuna postojeće i nove turističke ponude, saglasnom ukupnom ruralnom razvoju,
- Prilikom investiranja u postojeće ili nove objekte stimulirati izgradnju viših i visokih kategorija,
- Gradnju novih građevina treba prostorno i oblikovno uklapati u oblike tradicionalne gradnje lokalnog ambijenta,
- Koristiti resurse etnološke i kulturne baštine,
- Osigurati prostore za nove i atraktivne turističko-rekreativne sadržaje, kao npr. uvjete za razvoj zdravstveno-rekreativskog i selektivnog turizma (jahanje, biciklizam, lov, ribolov, i sl.).

### Član 58.

Za kupališta je potrebno izvršiti proglašenje kupališta i utvrditi listu kupanja u skladu sa Pravilnikom o kupalištima i kriterijima za utvrđivanje kvaliteta vode za kupanje.

## 5. UVJETI SMJEŠTAJA PRIVREDNIH SADRŽAJA U PROSTORU

### Član 59.

- (1) Prostornim planom Grada utvrđene su privredne zone koje obuhvataju postojeće i planirane površine za razvoj privrednih djelatnosti.

- (2) Privredni sadržaji mogu se locirati na građevinskom zemljištu u urbanim područjima i izvan urbanih područja.
- (3) Pregled navedenih površina je u tekstualnom dijelu plana, u oblasti koja se odnosi na razvoj privrede, prikazan je i na grafičkom prilogu Prostornog plana br.13.

### Član 60.

Uvjeti za odobravanje građenja na privrednim zonama utvrđuju se na osnovu detaljnih planskih dokumenata.

### Član 61.

Unutar pojedinačnih kompleksa u sklopu privrednih zona moraju biti obezbjeđeni kolski i pješачki pristupi, površine za pješake, saobraćaj u kretanju i mirovanju, manipulativni platoi, zelene površine, ograda odgovarajuće visine i zaštite i protivpožarni put, u skladu sa važećim Pravilnikom koji tretira oblast protivpožarne zaštite.

### Član 62.

- (1) Građenje manjih pojedinačnih privrednih objekata i privrednih kompleksa može se odobriti i na građevinskom zemljištu stambene, poslovne i stambeno – poslovne namjene.
- (2) Unutar građevinskog zemljišta iz stava 1. ovog člana mogu se graditi manje građevine poslovne i privredne namjene za: zanatstvo, usluge, servise, trgovinu, uredsko poslovanje, manje pogone dorade i slično.
- (3) Namjene privrednih građevina iz stava 2. ovog člana ne smiju umanjivati kvalitet stanovanja svojom bukom, teretnim saobraćajem, emisijom plinova, prašine, neugodnih mirisa, kao i drugih neprihvatljivih uticaja i ne smiju ugrožavati okolinu.
- (4) Ovakvi sadržaji kapacitetom, veličinom i oblikom objekata i drugim karakteristikama moraju biti usklađeni sa mjesnim prilikama, pravilima struke i važećim propisima.

### Član 63.

Precizne granice privrednih zona bit će de-

finisane detaljnim dokumentima (regulacioni planovi za područja planiranih privrednih zona), a do donošenja takvih planova i odluka primjenjivaće se odredbe ove Odluke.

#### **Član 64.**

Za građevine privrednih djelatnosti u stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim zonama, moraju se primjenjivati uvjeti saobraćaja u mirovanju u skladu sa uvjetima propisanim ovom Odlukom.

#### **Član 65.**

Detaljnim planskim dokumentima mogu se utvrditi i drugačiji uvjeti za građenje privrednih objekata od uvjeta propisanih ovom Odlukom, ako su nakon donošenja ove Odluke doneseni zakoni i drugi propisi koji tretiraju oblast prostornog uređenja zavisno od djelatnosti građevine.

#### **Član 66.**

- (1) Za građevine privrednih djelatnosti na područjima za koje nije obavezna izrada detaljnih planskih dokumenata uvjeti građenja utvrđuju se u skladu sa važećim propisima i u skladu sa odredbama ove Odluke.
- (2) Površine za smještaj privrednih djelatnosti definirane su u grafičkom dijelu Prostornog plana u razmjeri 1 : 25000 i tekstualno obrazloženi u poglavlju 12. Privreda.

### **6. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U PROSTORU**

#### **Član 67.**

- (1) U cilju obezbjeđenja uvjeta za normalno funkcionisanje naselja i njihovih dijelova, u sklopu izgradnje i uređenja urbanih područja, obezbijediti i izgradnju objekata društvene infrastrukture i sadržaja društvene opreme (škola, zdravstvene i socijalne ustanove, kulture, sporta, vjerske objekte, objekata snabdijevanja, servisi, zelene površine i sl.) u skladu sa opredjeljenjima iz Prostornog plana.

- (2) Izgradnju objekata društvene infrastrukture i urbane opreme planirati unutar urbanih područja, poštujući odgovarajući centralitet u odnosu na korisnike, vodeći računa o uvjetima gravitacije (udaljenosti korisnika) u skladu sa opredjeljenjima Prostornog plana.

#### **Član 68.**

Smještaj društvenih sadržaja, u cilju obezbjeđenja uvjeta za normalno funkcionisanje naselja i njihovih dijelova, treba planirati prije svega unutar urbanih područja.

#### **Član 69.**

U centrima II i III kategorije obavezno je obezbijediti površine za smještaj sadržaja osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, političkih i vjerskih organizacija, trgovine, ugostiteljstva i uslužnog zanatstva za stanovništvo naselja i gravitirajuće stanovništvo.

#### **Član 70.**

Na građevinskoj parceli namijenjenoj za građevine društvenih djelatnosti, odnosno na javnoj saobraćajnoj površini uz tu parcelu treba osigurati potreban broj parkirališnih mjesta, osim ukoliko je garažni ili parking prostor projektnom dokumentacijom predviđen unutar objekta.

#### **Član 71.**

Površina građevinske parcele za građevine društvenih djelatnosti utvrđuje se shodno potrebama građevine i u pravilu obuhvata zemljište ispod građevine i zemljište za njezinu redovnu upotrebu.

### **7. SMJEŠTAJ SOLARNIH ELEKTRANA U PROSTORU**

#### **Član 72.**

- (1) Zone i lokacije solarnih elektrana su definisane na grafičkom prilogu broj 10. Prostornog plana.
- (2) Izgradnja solarnih elektrana se dozvoljava i na poljoprivrednom zemljištu 5–8. bonitetne kate-

gorije uz prethodno pribavljenu urbanističku saglasnost.

## **8. UVJETI KORIŠTENJA PROSTORA NA ZAŠTITNIM INFRASTRUKTURNIM POJASEVIMA I ZONAMA I NA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA**

### **Član 73.**

- (1) Prostornim planom definišu se osnovni funkcionalni, prostorni i ekološki uvjeti za korištenje prostora na zaštitnim pojasevima infrastrukturnih sistema.
- (2) Trase infrastrukturnih sistema i lokacije njihovih građevina prikazane su na grafičkom prilogu Prostornog plana br. 9,10,11 i 12 i usmjeravajućeg su značaja, a dozvoljena su odgovarajuća prostorna prilagođavanja koja ne odstupaju od koncepcije rješenja.
- (3) Uvjeti korištenja površina obuhvaćenih zaštitnim infrastrukturnim pojasevima (uz puteve, željeznice, dalekovode, vodovode, izvorišta i sl.) utvrđuju se na nivou posebnih zakona. U principu se utvrđuje da se na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima ne mogu vršiti radovi niti graditi objekti koji su suprotni svrsi zbog koje je zaštitni pojas uspostavljen, a može se planirati izgradnja objekata koji služe korištenju tih objekata, kao npr. uz puteve: priključci, autobusna stajališta, benzinske stanice, autoservisi, parkinzi, vidikovci, ugostiteljski objekti, razni uređaji i oznake, reklame i sl.

### **8.1. ZAŠTITNI POJASEVI SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA**

#### **Član 74.**

Kao putne saobraćajnice na području Grada Prostornim planom su utvrđene:

1. Planirani brzi put na potezu Hrenovica – Hranjen – Goražde,
2. Planirana obilaznica oko centralnog područja grada Goražda,
3. Magistralni put: M<sup>20</sup>(M118) dionica: granica entiteta – Ustikolina – Goražde – granica entiteta,

4. Regionalni put: R 448 (R501) dionica Hrenovica – Hranjen - Jabuka – Goražde – granica entiteta,
5. Regionalni put R448a,
6. Planirani regionalni put na potezu Jošanica (Foča RS) – Cvilin – Kučine – Sadba – Ahmovići
7. Zupčići (postojeći lokalni put),
8. Lokalni putevi,
9. Nekategorisane ceste i ulice.

### **Član 75.**

#### **(Zaštitni pojasevi)**

- (1) Uz saobraćajnice utvrđene prostornim planom utvrđuju se zaštitni pojasevi u kojima važi poseban režim gradnje, radi sigurnosti saobraćaja i zaštite javne ceste od štetnih uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.
- (2) U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i/ili lokacijske informacije za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste, organ nadležan za prostorno uređenje obavezan je zatražiti prethodnu saglasnost, odnosno odobrenje od upravitelja ceste.
- (3) Zaštitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je u pravilu širok sa svake strane:
  - autoceste 40 m,
  - brza cesta 30 m,
  - magistralne ceste 20 m,
  - regionalne ceste 10 m i
  - lokalne ceste 5 m
  - nerazvrstane ceste.
- (4) U zaštitnim pojasevima putnih saobraćajnica nije dopuštena nova gradnja, izuzetno se može dozvoliti gradnja uz pribavljenu saglasnost nadležne institucije.

### **Član 76.**

- (1) U odnosu na planiranu cestovnu mrežu moguće su promjene kategorije ceste, na osnovu odluke nadležne institucije, bez posebnih izmjena i dopuna Prostornog plana.
- (2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem loših tehničkih elemenata ceste, kao i

djelimično izmještanje trase, ne smatra se promjenom trase.

### Član 77.

- (1) Urbanističkom saglasnošću za građevinu određene namjene mora se utvrditi površina za saobraćaj u mirovanju za javna, teretna i putnička vozila.
- (2) Površine za saobraćaj u mirovanju moraju se obezbijediti u sklopu parcele, ili u sklopu javne površine u najbližoj mogućoj blizini, u skladu sa planskim dokumentima i uz saglasnost institucija nadležnih za saobraćaj.

### Član 78.

- (1) Površine za saobraćaj u mirovanju određuju se normativom koji se koristi za dimenzioniranje broja parkirališnih mjesta obzirom na namjenu i kapacitet prostora, a za 1000m<sup>2</sup> izgrađene bruto površine.
- (2) Normativi su dati za stepen motorizacije 500 PA/1000 stanovnika, tako da je potrebno vršiti korekcije za drugačiji stepen motorizacije. U skladu s tim potrebno je osigurati parkirališna ili garažna mjesta minimalno kako slijedi:
  - za stambene objekte 1 stan – jedno parking mjesto ili garažno mjesto,
  - Proizvodnja: 6 mjesta/1000 m<sup>2</sup> brutto izgrađene površine,
  - Poslovanje: 10 mjesta/1000 m<sup>2</sup> brutto izgrađene površine,
  - Trgovine: 40 mjesta/1000 m<sup>2</sup> brutto izgrađene površine,
  - Hoteli: 20 mjesta/1000 m<sup>2</sup> brutto izgrađene površine,
  - Restorani: 40 mjesta/1000 m<sup>2</sup> brutto izgrađene površine,
  - Bioskopi – pozorišta: 80 mjesta/1000 m<sup>2</sup> brutto izgrađene površine.

### Član 79.

Telegrafske i telefonske vazdušne linije i vodovi, električni vodovi niskog napona, električni dalekovodi, kanalizacija, vodovodi kao i benzinske pumpe mogu se postavljati i graditi u zaštitnom

pojasu javnog puta samo uz predhodnu saglasnost nadležne institucije.

### Član 80.

Cjevovodi, kablovi i vodovi mogu se postavljati u zaštitnom putnom pojasu, a samo izuzetno i u putnom pojasu, a benzinske stanice i parkirališta se mogu postavljati i graditi u zaštitnom i putnom pojasu javnog puta samo na način i pod uvjetima utvrđenim u odobrenju, odnosno saglasnosti nadležnog organa ili ministarstva.

### Član 81.

U već izgrađenom naseljenom mjestu ili gradu može se dozvoliti građenje objekata na građevinskoj liniji javnog puta, osim autoputa ukoliko je to predviđeno usvojenom prostorno planskom dokumentacijom i uz saglasnost nadležnog organa.

### Član 82.

#### (Uvjeti priključivanja na kategorisane i nekategorisane saobraćajnice)

Priključak i prilaz na javnu cestu može se izvesti samo na osnovu odobrenja upravitelja ceste. Prilaz sa građevinske parcele ne smije ugrožavati saobraćaj, pa nije dozvoljena gradnja objekata i sadržaja na parceli (garaža, ograda i sl.) na način da ometaju preglednost ili ugrožavaju saobraćaj.

### Član 83.

- (1) Priključenje na regionalne puteve se dozvoljava pojedinačnim objektima, benzinskim stanicama ili drugim objektima u funkciji puta ili za više pojedinačnih objekata na osnovu Idejnog rješenja priključka, u skladu sa važećim Pravilnikom.
- (2) Na lokalne i nekategorisane puteve se mogu dati dozvole za priključak pojedinačnih objekata, na osnovu Idejnog rješenja, u skladu sa važećim Pravilnikom, a u zavisnosti od saobraćajnih uvjeta na svakoj pojedinoj lokaciji.
- (3) Odobrenje za priključak na regionalni, lokalni i na nekategorisani put daje upravitelj ceste.

- (4) Priključak na regionalni i lokalni i nekategorisani put treba riješiti (gdje god je to moguće) preko internih, zajedničkih saobraćajnica.

## 8.2. ZAŠTITNI POJASEVI VODOVODA I KANALIZACIJE

### Član 84. (Zaštitni pojasevi)

- (1) Zaštitni pojas uz trase primarnih vodova vodovoda i kanalizacije do razvodne mreže utvrđuje se u širini od najmanje 2 m od vanjske ivice cjevovoda. Izuzetno može biti i manja uz saglasnost upravitelja komunalne infrastrukture.
- (2) Na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi objekti ili vršiti radovi suprotno svrsi zbog koje je uspostavljen zaštitni pojas.
- (3) Izgradnju lokalnih vodovoda i drugih vodoopskrbnih objekata, kao i upravljanje tim objektima i njihovo održavanje vršiti pod uvjetima propisanim važećom zakonskom regulativom.

## 8.3. ZAŠTITNI POJASEVI ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

### Član 85.

- (1) Kao objekat proizvodnje električne energije utvrđene su:
  - MHE "Osanica 1" na rijeci Osanici – instalirana snaga 2x630 kVA i predviđene godišnje proizvodnje 4.020 MWh
  - MHE "Osanica 4" na rijeci Osanici – instalirana snaga 630 kVA i predviđene godišnje proizvodnje 2.583 MWh
- (2) Kao objekti za proizvodnju električne i toplotne energije utvrđuju se postrojenja namjenjena za proizvodnju električne, toplotne ili električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije, koje, zavisno od izvora/tehnologije mogu biti:
  - male hidroelektrane,
  - vjetroelektrane,
  - solarne elektrane,
  - solarni kolektori,
  - geotermalne elektrane,

- elektrane na biomasu,
  - elektrane koje koriste komunalni otpad,
  - drugi pojedinačni objekti za proizvodnju električne i toplotne energije.
- (3) Objekti iz stava 2. ovog člana mogu se graditi i na zemljištu koje nije utvrđeno kao građevinsko zemljište.

### Član 86.

Kao objekti prijenosa električne energije na području Grada Prostornim planom se utvrđuju:

#### ➤ Nadzemni dalekovodi:

- DV 110 kV HE Višegrad - TS Goražde 2 - TS Goražde 1 (AlFe 240 mm<sup>2</sup>)
- DV 110 kV TS Sarajevo 5 - Pale - TS Goražde 1 (AlFe 150 mm<sup>2</sup>)

#### ➤ 35 kV mreža i postrojenja:

- TS 35/10(20) kV, "Pobjeda" 2x4 MVA
- DV 35 kV TS 110/35/10(20) kV Goražde 1 - TS 35/10 (20)kV Pobjeda u dužini 3,5 km

#### ➤ 10(20) kV mreža i postrojenja:

- 59 slobodnostojećih transformatorskih stanica ukupne instalirane snage 39,82 MVA
- 75 stubnih transformatorskih stanica ukupne instalirane snage 5,76 MVA
- 2 rasklopna postrojenja: RS 10 (20) kV "Azot"; RS 10(20) kV "l.maj"
- 3 rasklopna postrojenja: RS 10 (20) kV "Azot"; RS 10(20) kV "l.maj", RP 20 kV „Osanica“
- Podzemna (kablovska) 10 (20) kV mreža u dužini 40 km
- Nadzemna 10(20) kV mreža u dužini 108 km
- NN mreža
- Nadzemna NN mreža izvedena SKS - om 445 km
- Nadzemna NN mreža izvedena Al/Fe uže-tom 37 km
- Podzemna NN mreža 63 km
- Ukupna dužina NN mreže 545 km

### Član 87. (Zaštitni pojasevi)

- (1) Odlukom Državne regulatorne komisije za

električnu energiju o privremenom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata br. 05-28-190-10/07 od 27. 2. 2008. godine se privremeno, do donošenja novih tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata od strane nadležnog državnog tijela, kao tehnički normativi sa kojima se usklađuje gradnja objekata u zonama sigurnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine, preuzimaju normativi utvrđeni Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (1988. godine).

- (2) Ovim pravilnikom su definisani tehnički normativi, odnosno uvjeti za gradnju objekata u zonama sigurnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine. S tim u vezi širina zaštitnog pojasa za ostale dalekovode iznosi :
- 35kV u širini 20m
  - 20kV u širini 20m
  - 10kV u širini 12m
- (3) U koridoru postojećeg dalekovoda napona od 35 kV do 10 kV nije dopuštena nova gradnja. Izuzetno se može dozvoliti gradnja uz pribavljanje saglasnosti nadležne institucije.

#### Član 88.

- (1) Pri određivanju trasa dalekovoda potrebno je izbjegavati postojeća i planirana građevinska područja, šume i šumska zemljišta, te voditi računa o bonitetu poljoprivrednog zemljišta radi smanjenja uticaja na poljoprivrednu proizvodnju.
- (2) Dalekovodi moraju u potpunosti zaobići zaštićena područja kulturno-historijske i prirodne baštine, izuzev arheoloških lokaliteta izvan naselja, uz odgovarajuće mjere zaštite.

#### Član 89.

Izuzetno, u odnosu na utvrđene širine zaštitnog pojasa dalekovoda se može odobriti izgradnja objekata u zaštitnom pojasu dalekovoda, pod uvjetima koje odredi nadležna institucija u BiH.

### 8.4. ZAŠTITNI POJASEVI TELEKOMUNIKACIJA

#### Član 90.

- (1) Zaštitni pojasevi (zone) telekomunikacijske infrastrukture utvrđuju se posebnim propisima koji regulišu ovu oblast.
- (2) Sve telekomunikacijske veze (mrežni kablovi, koaksijalni kablovi i dr.) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojeće ili planirane saobraćajne ili druge infrastrukture.

#### Član 91.

Za stubove i kontejnere mobilne telekomunikacione mreže (GSM) mogu se osigurati parcele i izvan građevinskih područja u skladu sa načelom racionalnog korištenja i zaštite prostora.

### 9. MJERE OČUVANJA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLJEĐA

#### Član 92.

Kao kulturno – historijsko nasljeđe utvrđuju se sljedeća dobra:

- **Dobra proglašeno nacionalnim spomenikom:**
  - Nekropola sa stećcima u Hrančićima, historijsko područje (Odluka br. 05.2-02.3-71/10-33, od 26. oktobra 2010. godine)
  - Nekropola sa stećcima u selu Kosače, historijsko područje (Odluka br. 05.1-2-770/03-6, od 1. rujna 2005. godine)
  - Neolitsko naselje Lug, arheološko područje (Odluka br. 05.1-2-240/07-12, od 29. mart 2008.godine)
- **Na listi peticiji za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom nalazi se sljedeće dobro:**
  - Groblje Kosače
  - Lokalitet neolitskog naselja Lug
  - Nekropola sa stećcima u Hrančićima
  - Džamija Šehidija u Vitkovićima
  - Šemihovska džamija
  - Centralni gradski most

- Džamija Bogušići
- Džamija Brajlovići u Hadžićima
- Džamija Džafer-bega
- Džamija Ilovača
- Džamija Oglečeva
- Džamija Osječani
- Džamija Rešetnica
- Džamija Sinan-paše Sijerčića
- Džamija u Kreči
- Džamija u Žigovima
- Džamija Vranići
- Kuća Isaka Samokovlije
- Osnovna škola „Husein efendija Đozo“
- Staro groblje Gošić polje.
- **Privremena lista:**
- Sinan-begova džamija

#### Član 93.

Prikaz kulturno–historijskog naslijeđa prikazan je na grafičkom prilogu broj 14 Prostornog plana.

#### Član 94.

Dobra koja su evidentirana kao dobra kulturno-historijskog naslijeđa na području Grada uključiti u razvoj kulture i turizma.

#### Član 95.

Zaštita graditeljskog naslijeđa podrazumijeva djelovanje u skladu i u pravcu postavljenih ciljeva:

- čuvanje, revitalizacija ili rekonstrukcija najznačajnijih objekata kulturno-historijskog naslijeđa i njihovo privođenje pogodnim namjenama;
- revitalizacijom, rekonstrukcijom i privođenjem određenoj namjeni, obogatiti i proširiti kulturnu baštinu i turističku ponudu Grada;
- očuvanje autentičnosti nepokretnog kulturnog dobra i njegovog okruženja;
- zaštićene objekte, pejzaže i prostore prirodnih rijetkosti maksimalno čuvati i njegovati;
- vaspitno-obrazovnim sistemom podizati

nivo kulture čuvanja i zaštite kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti i rijetkosti.

#### Član 96.

Mjere zaštite kulturno – historijskog naslijeđa za objekte proglašene od značaja obraditi će se u detaljnoj planskoj dokumentaciji.

### 10. MJERE OČUVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

#### Član 97.

Kao prirodno naslijeđe utvrđuju se sljedeća područja i lokaliteti:

- Spomen park „Rorovi“ – zaštićeni pejzaž,
- Nekropola sa stećcima, Goršić polje – zaštićeni pejzaž,
- Borovac – Ruda Glava – Stolac, zaštićeni pejzaž,
- dio toka rijeke Drine, Zubovići – Modrani, zaštićeni pejzaž,
- Memorijalno – spomenički kompleks „Posestra“, zaštićeni pejzaž,
- Mineralno vrelo „Kiseljak“ u naselju Bogušići – spomenik prirode.

#### Član 98.

Prikaz prirodnog naslijeđa dat je u grafičkom prilogu Prostornog plana br.14, opće i posebne mjere su date u tekstualnom dijelu plana (poglavlje 16.), a obaveza nadležnih organa je da obezbijede njihovo provođenje.

#### Član 99.

Područja prirodnih vrijednosti moraju imati poseban tretman u izradi i donošenju svih nivoa dokumenata prostornog uređenja. Predmetna područja podliježu posebnoj pažnji i za ista se mora izraditi i donijeti odgovarajuća provedbena dokumentacija, kojom će se konkretno utvrditi zaštita i način korištenja ovih područja. Zabranjene su sve aktivnosti koje na bilo koji način mogu ugroziti evidentirane prirodne vrijednosti na području Grada.



## 11. POSTUPANJE SA OTPADOM

### Član 100.

- (1) Postupanje sa otpadom i održavanje komunalne čistoće, kao aspekt zaštite životne sredine, u cjelosti se mora obraditi posebnim propisom o održavanju čistoće u ljetnim i zimskim uvjetima i disponiranju komunalnim otpadom.
- (2) Osnovni zadatak planskog upravljanja otpadom na području Grada je uspostavljanje mehanizma za implementaciju integralnog upravljanja otpadom na području Grada.

### Član 101.

- (1) Kantonalnim propisom utvrđuju se zadaci gradova u izradi gradskih planova upravljanja otpadom koji trebaju sadržavati najmanje:
  - programe o skupljanju opasnog otpada iz domaćinstava;
  - programe za korištenje komponenti iz komunalnog otpada;
  - programe za smanjenje procenta biorazgradivog otpada i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;
  - programe za podizanje javne svijesti u upravljanju otpadom;
  - lociranje postrojenja za upravljanje otpadom;
  - saradnja između općina radi postizanja zadatah ciljeva.
- (2) Izrada mplanova vrši se u saradnji sa nadležnim kantonalnim i gradskim organima, poslovnim zaineresiranim grupama i udruženjima za zaštitu okoline.

### Član 102.

- (1) Komunalni otpaci treba da se skupljaju u posude koje se mehanizovano mogu prazniti.
- (2) Lokacije ovih posuda treba odobriti na udaljenosti 2,0 m od spoljne ivice saobraćajnice, i da su na pogodan način vizuelno zaklonjene.
- (3) Potrebno je obezbjediti posude za sekundarne sirovine (staklo, papir i dr.) na pogodnim lokalitetima.

### Član 103.

Planirati odlaganje otpada sa područja Grada na planiranu sanitarnu regionalnu deponiju „Trešnjica“.

### Mezarja / Groblja (sahranjivanje)

### Član 104.

Sahranjivanje umrlih će se vršiti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i gradskom Odlukom, a na postojećim mezarjima-grobljima i iznalaženjem novih lokacija na urbanim i vanurbanim područjima.

### Član 105.

U narednom planskom periodu, pojedinačni lokaliteti novih i proširenja postojećih mezarja i groblja, mogu se odobriti ukoliko to dozvoljavaju lokalne i ambijentalne prilike, kao i minimalni uvjeti koje je potrebno poštivati vezano za ovu namjenu i u skladu sa važećim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.

### Član 106.

- (1) Uređenje mezarja i groblja treba provoditi prema važećim propisima o grobljima. Potrebno je planirati uređenje parkirališnih i zelenih površina, kao i gradnju građevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja. Uređenje groblja mora biti primjereno oblikovanju i tradiciji ovog područja.
- (2) Kod proširenja postojećih mezarja i groblja ili izgradnje novih, prostor za grobna mjesta treba biti minimalno 25 m udaljen od zone stanovanja, a prema uvjetima lokacije osigurati pojas zelenila oko groblja.
- (3) Poširenje postojećih mezarja i groblja, kao i građenje (formiranje) novih moguće je i na površinama planiranim za mješovitu, pretežno stambenu namjenu (na građevinskom zemljištu i drugom zemljištu), prema uvjetima iz ove Odluke, odnosno u skladu sa detaljnim planskim dokumentima ukoliko je njihovo donošenje propisano.

## 12. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

### Član 107.

Prostornim planom u poglavlju Zaštite i unaprijeđenja okoliša utvrđene su mjere zaštite od zagađenja zraka, vode, tla, kao i upravljanja otpadom a takođe su propisane mjere sanacije koje se obavezno moraju poštovati i ugraditi u sve planske dokumente, čija će izrada uslijediti nakon donošenja Prostornog plana.

### Član 108.

U svrhu zaštite i povećanja kvalitete voda neophodno je provoditi aktivnosti na izgradnji sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda unutar naselja, te aktivnosti na realizaciji centralnog gradskog postrojenja za tretman otpadnih voda i dovoljnog broja manjih postrojenja.

### Član 109.

Za zaštitu zemljišta treba provesti sljedeće mjere:

- Uraditi strategiju i dugoročni plan kada je u pitanju zemljišna politika;
- Izvršiti inventarizaciju stanja oštećenosti zemljišta, razraditi sistem trajnog praćenja kvaliteta zemljišta te uspostaviti informacijski sistem zemljišta;
- Sprovoditi aktivnosti na zaustavljanju procesa bespravne gradnje objekata i time zauzimanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno zabranom prenamjene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište;
- Zagađene, degradirane i devastirane površine zemljišta privesti upotrebnoj vrijednosti, ubrzanom rekultivacijom - sanacijom;
- Upravljeti otpadnim vodama svih zagađivača u cilju sprečavanja promjene hemizma zemljišta i prodiranja zagađivača u podzemlje: izgradnjom kanalizacionih sistema u urbanim i ruralnim područjima uz izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

- Primjenjivati propise iz oblasti upravljanja i postupanja sa otpadom (komunalnim i svim drugim vrstama otpada), nastojati da se smanji oštećenje zemljišta, kroz pravilno postupanje i odlaganje otpada kao i propisno održavanje deponija;
- Uspostaviti katastar postojećih i potencijalnih klizišta, provoditi preventivne mjere kako bi se spriječila pojava novih klizišta i mjere sanacije postojećih klizišta, a sve u cilju smanjenja stepena ugroženosti životne sredine.

### Član 110.

- (1) Zaštita od buke i vibracija u okolini obuhvata zaštitu od svih vrsta umjetno proizvedenih emisija energija koje izazivaju opterećenje nepoželjnom, neprijatnom bukom, odnosno vibracijama koje mogu ugroziti zdravlje ili na njega štetno uticati.
- (2) Radi zaštite od buke potrebno je primjenjivati tehničke i organizacijske metode koje potiču:
  - smanjivanje stvaranja emisija buke ili vibracija, odnosno izvora koji stvaraju buku ili vibracije;
  - smanjivanje opterećenja, odnosno sprječavanje povećanja opterećenja bukom ili vibracijama,
  - naknadnu zaštitu u onim sredinama koje su pod stalnim opterećenjem iznad utvrđenih standarda.
- (1) Sva pitanja u vezi sa zaštitom od buke i vibracija uređuju se posebnim zakonom.

## 13. MJERE ZAŠTITE PRAVA LICA SA SMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA U SKLADU SA ODREDBAMA UREDBE O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO- TEHNIČKIM UVJETIMA I NORMATIVIMA ZA SPREČAVANJE SVIH BARIJERA ZA LJUDE SA UMANJENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA

### Član 111.

Kod projektovanja i izvođenja građevina javne, poslovne, stambene i stambeno-poslovne

namjene, te svih javnih površina moraju se predviđjeti mjere za sprečavanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima u skladu sa važećom zakonskom regulativom i podzakonskim aktima.

#### **14. MJERE ZAŠTITE STANOVNIKA I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I LJUDSKIM DJELOVANJEM IZAZVANIH NEPOGODA I KATASTROFA I RATNIH DJELOVANJA**

##### **Član 112.**

- (1) Sistem zaštite i spašavanja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, istorijskih i drugih dobara od prirodnih nepogoda, tehničko – tehnoloških, ekonomskih i drugih nesreća ili ratnih opasnosti, definisao je Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
- (2) Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvata: programiranje, planiranje, organizovanje, obučavanje i osposobljavanje, provođenje, nadzor i finansiranje mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća s ciljem sprečavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća.
- (3) Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ostvaruje se organizovanjem i preduzimanjem sljedećih mjera i aktivnosti:
  - otkrivanje, praćenje i sprečavanje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća,
  - osmatranje i uzbunjivanje o opasnostima i davanje uputstava za zaštitu i spašavanje,
  - obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje,
  - organizovanje, opremanje, obučavanje i osposobljavanje civilne zaštite i uspostavljanje i održavanje drugih vidova zaštite i spašavanja,
  - mobilizacija i aktiviranje snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje,
  - otklanjanje posljedica prirodnih i drugih

nesreća do osiguranja osnovnih uvjeta za život.

##### **Član 113.**

Svaka izgradnja je zabranjena na nestabilnim terenima dok se ne dokaže tehničkim ekspertizama da je moguća izgradnja na takvim zemljištima. Takođe je zabranjena izgradnja na kontaminiranim zemljištima.

##### **Član 114.**

Posebno mora biti predmetom pažnje ostvarena i realizirana mjera zaštite koja se može očekivati od potresa, poplava, klizanja zemljišta, požara, ratnih razaranja, sabotaze, udara groma, od elektroinstalacija visokog i niskog napona, saobraćaja i dr.

#### **14.1. ZAŠTITA OD POPLAVA**

##### **Član 115.**

- (1) Zaštita područja od mogućih poplavnih voda vrši se u skladu sa odredbama važećeg Zakona o vodama kao i sa odredbama ove Odluke.
- (2) U cilju zaštite od štetnog djelovanja voda, Grad u skladu sa svojim nadležnostima prema odredbama Zakona o vodama osigurava planiranje mjera zaštite, gradnju i upravljanje zaštitnim vodnim objektima, a naročito gradnju nasipa, brana, pregrada, objekata za stabilizaciju dna i obala, objekata za odvođenje unutrašnjih voda i dr.
- (3) Obim zaštite od voda i potrebne mjere određuju se sljedećim planovima: posebnim planovima zaštite od poplava i leda, planovima zaštite od erozije i bujica i drugim planovima propisanim Zakonom.

#### **14.2. ZAŠTITA OD EROZIJA I BUJICA**

##### **Član 116.**

- (1) Sprečavanje štetnog dejstva erozije i bujica vrši se preduzimanjem radova za zaštitu od erozije i uređenjem bujičnih tokova. Protiveroziivni radovi su:

- pošumljavanje goleti,
  - melioracija degradiranih dijelova šume i pašnjaka,
  - podizanje pojaseva zaštitne vegetacije radi regulisanja površinskog slivanja vode i smanjenja snage vjetrova,
  - izgradnja zaštitnih objekata, terasa i slično,
  - podizanje zasada voćaka, grmlja i zasada trave,
  - uređenje bujičnih tokova izgradnjom pregrada, kanala, kineta, obalo-utvrda, drenaža i slično,
  - preuređenje odnosno uklanjanje vodenica, brana, stupa, kanala za odvođenje i dovođenje vode i slično,
  - čišćenje korita bujičnog toka u svrhu pravilnog proticanja vode.
- (2) Ne može se graditi na zemljištu koje je utvrđeno kao zemljište ugroženo od erozije i bujica.

### 14.3. ZAŠTITA OD KLIZANJA I SLIJEGANJA ZEMLJIŠTA

#### Član 117.

- (1) S obzirom da se na području Grada vrše velike intervencije u zemljištu potrebno je uraditi katastar klizišta koji predstavlja bazu za izradu karata hazarda sa inženjersko-geološkog aspekta.
- (2) Utvrđena klizišta zemljišta, ili ona koja to mogu biti, po pravilu, se ne utvrđuju kao urbana područja, odnosno kao dijelovi urbanih područja.
- (3) Iznimno od prethodnog stava, utvrđena klizišta mogu se uključiti u urbano područje samo ako su prethodno izvršene predviđene mjere sanacije.
- (4) Sanacija utvrđenih zemljišta koja su pogodna slijeganju vrši se prema posebnom elaboratu i programu.

### 14.4. ZAŠTITA OD VODA

#### Član 118.

U cilju zaštite od štetnog djelovanja voda, Grad na ugroženom području osigurava u okviru

svoje nadležnosti prema odredbama Zakona o vodama, planiranje mjera zaštite, gradnju i upravljanje zaštitnim vodnim objektima, a naročito gradnju nasipa, brana, pregrada, objekata za stabilizaciju dna i obala, objekata za odvođenje unutrašnjih voda i dr.

### 14.5. ZAŠTITA OD ZEMLJOTRESA

#### Član 119.

Područje Prostornog plana pripada zoni sa mogućim intenzitetom udara od 8° MSK-64 za povratni period od 500 godina. Osnovne mjere zaštite od zemljotresa su:

- tehničke norme o izgradnji objekata (aseizmička izgradnja);
- izbor lokacije za izgradnju;
- kontinuiran proces prostornog i urbanističkog planiranja (generalno i detaljno), arhitektonskog i građevinskog projektovanja i izgradnje objekata;
- građenje objekata usmjereno u pravcu usklađivanja sa seizmogeološkim osobinama terena, kako bi se smanjio nivo povredljivosti objekata i seizmičkog rizika, a time i štete od eventualnog zemljotresa.

### 14.6. ZAŠTITA OD POŽARA

#### Član 120.

Organizovanje i sprovođenje zaštite od požara većih razmjera na području Grada, vrši se na osnovu plana zaštite od požara koji donosi Gradsko Vijeće, kao i mjesne zajednice i druge organizacije koje odredi Vijeće Grada, a na osnovu Zakona o zaštiti od požara.

### 14.7. ZAŠTITA OD MINA

#### Član 121.

- (1) Nije dozvoljeno korištenje za bilo kakve namjene površina pod minama, kao i sumnjivih i rizičnih površina, dok se ne izvrši deminiranje istih.
- (2) U procesu realizacije etapnog deminiranja pro-

stora, prioritet moraju biti građevinska zemljišta u urbanim područjima kao i područja saobraćajnih komunikacija i lokaliteti od strateškog značaja.

- (3) U cilju otklanjanja opasnosti od mina i minsko-eksplozivnih sredstava definišu se prioritete površine za sanaciju kroz etapni plan deminiranja prostora.
- (4) Prioritetne površine su:
  - Građevinska zemljišta u sklopu urbanih područja ili izvan njih sa namjenom stanovanja,
  - Građevinska zemljišta za privredne komplekse,
  - Područja značajna za razvoj poljoprivredne proizvodnje,
  - Područja od posebnog značaja za druge planirane namjene.

#### 14.8. ZAŠTITA OD RATNIH DEJSTAVA

##### Član 122.

Izgradnja skloništa se vrši u skladu sa važećim zakonskim propisima.

#### 14.9. SKLANJANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

##### Član 123.

- (1) Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne zaštite i skloništa dopunske zaštite u skladu sa Uredbom o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa.
- (2) Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom javnih skloništa i prilagođavanjem podrumskih i drugih prostorija u stambenim i drugim objektima i drugih pogodnih građevina za sklanjanje ljudi u određenim zonama što se utvrđuje detaljnim planskim dokumentima za pojedina područja Grada, za koja je njihovo donošenje obavezno.
- (3) Skloništa osnovne i dopunske zaštite projektuju se kao dvonamjenski objekti, koji se koriste prvenstveno za potrebe u miru, u skladu sa osnovnom namjenom građevine ili se grade kao

posebni objekti.

##### Član 124.

- (1) Za zaštitu stanovništva u užem urbanom području obavezna je izgradnja skloništa, osnovne zaštite, otpornosti 200 kp za dužinu boravka od sedam dana.
- (2) Za objekte od posebnog značaja za narodnu odbranu i energetske i industrijske objekte, obavezna je izgradnja skloništa otpornosti 350 kp za dužinu boravka od sedam dana.

##### Član 125.

U zoni urbanog područja u cilju zaštite stanovništva, obavezna je izgradnja skloništa osnovne zaštite otpornosti 100 kp za dužinu boravka od sedam dana.

##### Član 126.

Grad donosi svoje dugoročne programe i godišnje planove izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona, odnosno prilagođavanja drugih zaštitnih objekata za sklanjanje na svom području.

#### 15. NADZOR I UPRAVNE MJERE

##### Član 127.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke vrše nadležni inspeksijski organi.

#### 16. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 128.

Odredbe ove Odluke primjenjivat će se i na zahtjeve po kojima do dana stupanja na snagu ove Odluke nije doneseno prvostepeno rješenje ili je prvostepeno rješenje poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak.

##### Član 129.

- (1) Organi uprave i upravne organizacije obavezne su da u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti,

a koje se tiču poslova prostornog planiranja i građenja i drugih poslova vezanih za prostorno planiranje i građenje, obavezno traže podatke od pravnih lica koja su upravitelji ili vlasnici nadzemnih i podzemnih vodova infrastrukturnih sistema o infrastrukturnim vodovima pripadajućim objektima na određenoj (predmetnoj) lokaciji.

- (2) Pravna lica koja su upravitelji ili vlasnici nadzemnih i podzemnih vodova infrastrukturnih sistema, obavezni su da, na zahtjev iz prethodnog stava ovog Člana dostave tražene podatke, informacije i drugu dokumentaciju iz svoje nadležnosti, bez naknade, izuzev ako naknada nije propisana Zakonom.

#### Član 130.

- (1) Granice urbanističkog i regulacionih planova predviđenih prostornim planom utvrditi posebnom Odlukom gradskog Vijeća u roku od godinu dana od dana donošenja Prostornog plana.
- (2) Do donošenja urbanističkog i regulacionih planova primjenjivat će se odredbe ove Odluke, Planovi parcelacije, odredbe Zakona i odredbe podzakonskih propisa koji regulišu oblast prostornog planiranja i gradnje.

#### Član 131.

Odredbe ove Odluke koje u momentu potrebe primjene ne budu u saglasnosti sa važećim Zakonima i podzakonskim propisima, neće se primjenjivati, a umjesto njih, primjenjivat će se odredbe važećih Zakona i podzakonskih propisa.

#### Član 132.

Izmjene Prostornog plana vršit će se po istom postupku i na način propisan za njegovo donošenje.

#### Član 133.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Grada Goražda“.

**Broj:01-02-1-9017**  
**27. 12. 2023.godine**  
**G o r a ž d e**

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**GRADSKOG VIJEĆA**  
**Bajro Obuća, s.r.**

## 4

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09) i članova 17. i 88. Statuta Grada Goražda („Službene novine Boscansko-podrinjskog kantona Goražda“, broj:10/18 i „Službene novine Grada Goražda“, broj: 5/18), Gradsko vijeće Grada Goražda na šesnaestoj vanrednoj sjednici, održanoj dana 29. 12. 2023. godine,  
**d o n o s i:**

### **O D L U K U** **o stavljanju van snage Odluke o** **određivanju lokacije za privremeno odlaganje** **čvrstog komunalnog otpada na području** **općine Goražde**

#### Član 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada na području općine Goražde broj: 01-02-3973 od 17. 08. 2010. godine (“Službene novine Općine Goražde”, broj: 11/10).

#### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Grada Goražda”.

**Broj: 01-02-1-4**  
**29. 12. 2023. godine**  
**G o r a ž d e**

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**GRADSKOG VIJEĆA**  
**Bajro Obuća, s.r.**

## 5

Na osnovu člana 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13; 9/14; 13/14; 8/15; 91/15; 102/15; 104/16; 5/18; 11/19; 99/19; 25a/22), člana 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:45/10; 111/12; 20/17) i članova 17. i 85. Statuta Grada Goražda („Službene novine Grada Goražda“, broj: 5/18), Gradsko vijeće Grada Goražda na šesnaestoj vanre-

dnoj sjednici održanoj dana 29. 12. 2023. godine,  
**d o n o s i:**

**O D L U K U**  
**O PRIVREMENOM FINANSIRANJU**  
**GRADA GORAŽDA ZA PERIOD**  
**JANUAR – MART 2024. GODINE**

**Član 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se privremeno finansiranje Grada Goražda za period 01. 01.–31. 03. 2024. godine odnosno do donošenja Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu.

**Član 2.**

Privremeno finansiranje Grada Goražda za period iz člana 1. ove Odluke obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu odnosno za period 1. 1. – 30. 9. 2023. godine, što iznosi 2.662.870,91 KM.

**Član 3.**

Privremeno finansiranje Grada Goražda za period iz člana 1. ove Odluke izvršavat će se za obavljanje funkcija budžetskih korisnika, a u skladu sa likvidnim mogućnostima.

Budžetski korisnici u periodu privremenog finansiranja ne mogu započeti nove programe, niti smiju povećati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar prethodne godine.

**Član 4.**

Osnovica za obračun plaće uposlenika Jedinog gradskog organa uprave, Gradskog pravobranilaštva i Javne ustanove Sportski centar Goražde u visini od 371,00 KM i bod za obračun plaće u iznosu od 1,00 primjenjivat će se od 1. 1. 2024. godine do 31. 3. 2024. godine.

Osnovica za obračun plaće u visini od 624,00 KM i bod za obračun plaće u iznosu od 1,00 primjenjivat će se od 1. 1. 2024. godine do 31. 03. 2024. godine za uposlenike Javne ustanove za pre-

dškolski odgoj i obrazovanje i Javne ustanove Centar za kulturu Goražde.

Visina toplog obroka za uposlenike Gradske uprave utvrđuje se u iznosu od 1% od prosječne isplaćene neto plaće u FBiH objavljene po posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku, a u vrijeme izrade Odluke o privremenom finansiranju Grada Goražda.

Visinu toplog obroka za uposlenike javnih ustanova, koje su na trezoru Grada Goražda, utvrđuje gradonačelnik Zaključkom na prijedlog Službe za privredu i finansije.

**Član 5.**

Gradonačelnik Goražda će do isteka roka za privremeno finansiranje utvrđenog u Članu 1. ove Odluke predložiti Gradskom vijeću Grada Goražda Budžet Grada Goražda za 2024. godinu sa rasporedom prihoda i rashoda po korisnicima Budžeta.

**Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Grada Goražda“, a primjenjivat će se za period 1. 1. – 31. 3. 2024. godine, odnosno do donošenja Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu.

**Broj:01-02-1- 5**  
**29. 12. 2023. godine**  
**G o r a ž d e**

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**GRADSKOG VIJEĆA**  
**Bajro Obuća, s.r.**

**6**

U skladu sa članom 115. i članom 133. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine, **d o n o s i:**

**Z A K L J U Č A K**

- (1) Usvaja se zapisnik sa 23. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde.
- (2) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

**Broj: 01-02-1-9010**                      **PREDSJEDAVAJUĆI**  
**27. 12. 2023. godine**                **GRADSKOG VIJEĆA**  
**G o r a ž d e**                              **Bajro Obuća, s.r.**

7

U skladu sa članom 125. stav 7. i članom 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na 24. Redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine, **d o n o s i:**

### Z A K L J U Č A K

- (1) Usvaja se inicijativa vijećnika Almira Mula-hmetovića, koja se odnosi na postavljanje rasvjete u ulici Seada Sofovića Sofe, tačnije iza Osnovne škole „Husein ef. Đozo“ i Muzičke škole prema vrtiću „Sunce“ i zgradi Gradske uprave Goražde.
- (2) Za realizaciju ove inicijative zadužuje se gradonačelnik Goražda i nadležna gradska služba.
- (3) Rok za realizaciju ove inicijative je do 30. 6. 2024. godine.
- (4) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

**Broj: 01-02-1-9011**                      **PREDSJEDAVAJUĆI**  
**27. 12. 2023. godine**                **GRADSKOG VIJEĆA**  
**G o r a ž d e**                              **Bajro Obuća, s.r.**

8

U skladu sa članom 115. i članom 133. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine, **d o n o s i:**

### Z A K L J U Č A K

- (1) Ne usvaja se prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Goražda za period 01. 01–31. 03. 2024. godine.

- (2) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

**Broj: 01-02-1-9012**                      **PREDSJEDAVAJUĆI**  
**27. 12. 2023. godine**                **GRADSKOG VIJEĆA**  
**G o r a ž d e**                              **Bajro Obuća, s.r.**

9

U skladu sa članom 115. i članom 133. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine, **d o n o s i:**

### Z A K L J U Č A K

- (1) Utvrđuje se Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu.
- (2) Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu sa stavovima i primjedbama, koje su iznijela radna tijela Vijeća, vijećnici i prisutni gosti na samoj sjednici Vijeća.
- (3) Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu upućuje se na javnu raspravu, koja će se organizovati i provesti na način i po planu, koji će utvrditi Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja.
- (4) Javnu raspravu provest će Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja uz saradnju Službe za privredu i finansije.
- (5) O rezultatima javne rasprave Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja, podnjet će izvještaj Gradskom vijeću sa iznesenim primjedbama i mišljenjima o pojedinim pitanjima.
- (6) Klubovi vijećnika, vijećnici, javna preduzeća, javne ustanove, građani i svi drugi zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu, u elektronskoj ili pisanoj formi Službi za privredu i finansije u roku do 15 dana od danas.
- (7) Rok za provođenje javne rasprave je do 30 dana.



- (8) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-02-1-9013  
27. 12. 2023. godine  
G o r a ž d e

PREDSJEDAVAJUĆI  
GRADSKOG VIJEĆA  
Bajro Obuća, s.r.

10

U skladu sa članom 115. i članom 133. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

- (1) Utvrđuje se Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu..
- (2) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu, sa stavovima i primjedbama, koje su iznijela radna tijela Vijeća, vijećnici i prisutni gosti na samoj sjednici Vijeća.
- (3) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2024. godinu upućuje se na javnu raspravu, koja će se organizovati i provesti na način i po planu, koji će utvrditi Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja.
- (4) Javnu raspravu provest će Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja uz saradnju Službe za finansije, trezor i privredu.
- (5) O rezultatima javne rasprave Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja, podnijet će izvještaj Gradskom vijeću sa iznesenim primjedbama i mišljenjima o pojedinim pitanjima.
- (6) Rok za provođenje javne rasprave je do 30 dana.
- (7) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-02-1-9014  
27. 12. 2023. godine  
G o r a ž d e

PREDSJEDAVAJUĆI  
GRADSKOG VIJEĆA  
Bajro Obuća, s.r.

11

U skladu sa članom 115. i članom 133. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na dvadeset četvrtoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. 12. 2023. godine, **d o n o s i:**

Z A K L J U Č A K

- (1) Utvrđuje se Nacrt Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2024. godinu.
- (2) Nacrt Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2024. godinu može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2024. godinu, sa stavovima i primjedbama, koje su iznijela radna tijela Vijeća i vijećnici na samoj sjednici Vijeća.
- (3) Nacrt Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2024. godinu upućuje se na javnu raspravu, koja će se organizovati i provesti na način i po planu, koji će utvrditi Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja.
- (4) Javnu raspravu provest će Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja uz saradnju Službe za privredu i finansije.
- (5) rezultatima javne rasprave Komisija za budžet, finansije i administrativna pitanja, podnijet će izvještaj Gradskom vijeću sa iznesenim primjedbama i mišljenjima o pojedinim pitanjima.
- (6) Rok za provođenje javne rasprave je do 30 dana.
- (7) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-02-1-9015  
27. 12. 2023. godine  
G o r a ž d e

PREDSJEDAVAJUĆI  
GRADSKOG VIJEĆA  
Bajro Obuća, s.r.

12

U skladu sa članom 115. i članom 133. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda («Službene novine Grada Goražda», broj: 2/20 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Goražda na šesnaestoj vanrednoj sjednici održanoj dana 29. 12. 2023. g., **d o n o s i:**

**ZAKLJUČAK**

- (1) Zadužuje se gradonačelnik Goražda i nadležne gradske službe da u roku od 15 (petnaest) dana dostave Vijeću prijedlog odluke, kojom će biti određena lokacija za otvaranje nove sanitarne deponije, sa ciljem zatvaranja nelegalne deponije Šišeta. Kroz odluku da bude iskazan i finansijski plan realizacije odluke.
- (2) Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Grada Goražda“.

Broj: 01-02-1-6  
29. 12. 2023. godine  
G o r a ž d e

PREDSJEDAVALAČ  
GRADSKOG VIJEĆA  
Bajro Obuća, s.r.

**13**

Na osnovu članova 36, 87. i 89. Statuta Grada Goražda (“Službene novine Grada Goražda”, broj: 5/18), člana 13. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu (“Službene novine Grada Goražda”, broj: 4/23) gradonačelnik Grada Goražda, **d o n o s i**:

**ODLUKU**

**o usmjeravanju neplaniranih namjenskih sredstava u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu**

**Član 1.**

Odobrava se usmjeravanje neplaniranih namjenskih sredstava u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu u iznosu od 990.178,59 KM, uplaćenih od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dana 27. 12. 2023. godine, na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji programa mjera podrške energetske siromašnim domaćinstvima/kućanstvima, (broj Sporazuma 02-04-2-4013 od 13. 10. 2023. godine) i Odluke o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći energetske siromašnim kućanstvima i raspoređivanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 99/23).

**Član 2.**

Sredstva iz člana 1. ove Odluke se usmjeravaju u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu u dijelu plana prihoda, povećanjem prihoda na ekonomskom kodu 732112-1 – Priljeni tekući transferi od Federacije – Grad Goražde u iznosu od 990.178,59 KM.

Za iznos sredstava iz člana 1. ove Odluke će se izvršiti povećanje plana rashoda u posebnom dijelu Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu u okviru Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambeno-socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica, ekonomski kod 614239 – Ostali transferi pojedincima u iznosu od 990.178,59 KM.

**Član 3.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije.

**Član 4.**

Ova Odluka postaje sastavni dio Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu.

**Član 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Goražda”.

Broj: 02-11-1-9073/2023  
29. 12. 2023. godine  
G o r a ž d e

GRADONAČELNIK  
Ernest Imamović, s.r.

**14**

Na osnovu članova 36, 87. i 89. Statuta Grada Goražda (“Službene novine Grada Goražda”, broj: 5/18), člana 13. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu (“Službene novine Grada Goražda”, broj: 4/23) gradonačelnik Grada Goražda, **d o n o s i**:

**ODLUKU**

**o usmjeravanju neplaniranih namjenskih sredstava u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu**

**Član 1.**

Odobrava se usmjeravanje neplaniranih namjenskih sredstava u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM, uplaćenih dana 19. 12. 2023. godine od strane Općine Ilidža, na osnovu Sporazuma o dodjeli transfera Gradu Goraždu, (broj Sporazuma 02-11-9558/23 od 13. 12. 2023. godine).

**Član 2.**

Sredstva iz člana 1. ove Odluke se usmjerauju u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu u dijelu plana prihoda, povećanjem prihoda na ekonomskom kodu 011/732116-2 – Primljeni tekući transferi od općina – JU Centar za kulturu Goražde u iznosu od 5.000,00 KM.

Za iznos sredstava iz člana 1. ove Odluke će se izvršiti povećanje plana rashoda u posebnom dijelu Budžeta Grada Goražde za 2023. godinu u okviru JU Centar za kulturu Goražde, ekonomski kod B-11/613991-6 – Ostale usluge i dadžbine u iznosu od 4.891,61 KM i ekonomski kod 011/613977 – Izdaci za PDV u iznosu od 108,39 KM.

**Član 3.**

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije.

**Član 4.**

Ova Odluka postaje sastavni dio Budžeta Grada Goražda za 2023. godinu.

**Član 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Goražda”.

Broj: 02-11-1-9073-1/2023 GRADONAČELNIK  
29. 12. 2023. godine Ernest Imamović, s.r.

G o r a ž d e

**I S P R A V K E**

Po izvršenom sravnjavanju teksta objavljelog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i Sistema-

tizaciji radnih mjesta Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda („Sl. novine Grada Goražda, broj: 11/23) sa izvornim tekstom, utvrđeno je da objavljeni tekst sadrži tehničke greške te se od strane sekretara Gradskog vijeća Grada Goražda, u skladu sa odredbama čl. 171 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražda („Sl. novine Grada Goražde, broj: 2/20 i 3/20), **daje sljedeća**

**I S P R A V K A**  
**TEHNIČKIH GREŠAKA U PRAVILNIKU**  
**O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I**  
**SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA**  
**JEDINSTVENOG GRADSKOG ORGANA**  
**UPRAVE GRADA GORAŽDA**

**I.**

- U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta jedinistvenog gradskog organa uprave Grada Goražda („Sl. novine Grada Goražde, broj: 11/23) ispravljaju se tehničke greške i to:
- U čl. 9, red. br. 8, u tabelarnom dijelu u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi: „Fakultet političkih nauka“;
- U čl. 9, red. br. 10, u tabelarnom dijelu u koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaje se riječ: „saobraćajna“;
- U čl. 9, u tabelarnom dijelu red. br. 7 i red. br. 9 se brišu;
- U čl. 9, u tabelarnom dijelu red. br. 8 postaje red. br. 7, red. br. 10 postaje red. br. 8, itd.;
- U čl. 11 u tabelarnom dijelu red. br. 1 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ briše se riječ: „mašinski“;
- U čl. 11 u tabelarnom dijelu red. br. 3 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Arhitektonski fakultet“;
- U čl. 11 u tabelarnom dijelu red. br. 4 u koloni

- „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Arhitektonski fakultet“;
- U čl. 11 u tabelarnom dijelu Red. br. 5 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Arhitektonski fakultet“;
  - U čl. 15 u tabelarnom dijelu red. br. 10 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi: „Poljoprivredna škola“;
  - U čl. 15 u tabelarnom dijelu red. br. 11 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Geodetska škola“, a dodaju se riječi: „Poljoprivredna škola“;
  - U čl. 17 u tabelarnom dijelu red. br. 8 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Fakultet političkih nauka“;
  - U čl. 17 u tabelarnom dijelu red. br. 17 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „geodetska škola -arhitektonski smjer“, a dodaje se riječ: „gimnazija“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 3 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ dodaju se riječi: „Filozofski fakultet“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 7 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Fakultet političkih nauka“; u koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječ: „geodetski“, a dodaje se riječ: „arhitektonski“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 8 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „Fakultet političkih nauka“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 9 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječ: „ekonomska“; a dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 10 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „ekonomska“, a dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 11 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 12 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „ekonomska“, a dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 13 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 14 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „ekonomska“, a dodaju se riječi: „geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 15 u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 25 u tabelarnom dijelu red. br. 16 u koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ brišu se riječi: „ekonomska škola“; u koloni „Stepen i vrsta stručne spreme“ i koloni „Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi: „vatrogasna i geodetska škola“;
  - U čl. 27 u tabelarnom dijelu red. br. 4 u koloni

„Opis radnog mjesta, vrsta djelatnosti, grupa i složenost poslova i uslovi za obavljanje“ dodaju se riječi:  
„saobraćajna, elektrotehnička, poljoprivredna škola“.

**II.**

Ova ispravka objavit će se u Službenim novinama Grada Goražda.

**Broj: 01-02-1-80/24**  
**4. 1. 2024. godine**  
**G o r a ž d e**

**Sekretar Gradskog vijeća**  
**Delila Klovo Kajić, s.r.**

**S A D R Ź A J**

1	Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Dževadu Hodžiću radi oblikovanja građevinske čestice.....	1
2	Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za period 2024–2026. g. za Grad Goražde	2
3	Odluka o usvajanju i provođenju Prostornog plana Grada Goražde za period 2017–2037. godine.....	2
4	Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju lokacije za privremeno odlaganje čvrstog komunalnog otpada na području općine Goražde.....	30
5	Odluka o privremenom finansiranju Grada Goražda za period januar-mart 2024. godine.....	30
6	Zaključak.....	31
7	Zaključak.....	32
8	Zaključak.....	32
9	Zaključak.....	32
10	Zaključak.....	33
11	Zaključak.....	33
12	Zaključak.....	33
13	Odluka o usmjeravanju neplaniranih namjenskih sredstava u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu.....	34
14	Odluka o usmjeravanju neplaniranih namjenskih sredstava u Budžet Grada Goražda za 2023. godinu.....	34
	<b>ISPRAVKE</b>	
	Ispravka tehničke greške u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražde.....	35



10. 1. 2024.

Broj 1 – strana 39

